

## MOŽE LI SE SPRIJEČITI ASTMA U DJECE?

Astma se ne može spriječiti. Možete smanjiti izloženost djece stvarima koje izazivaju astmu, naročito u prvim godinama života, ako:

- Ne pušite u kući!
- Održavate kuću čistom.
- Ne puštate mačke i pse u spavaču sobu vašeg djeteta.
- Dojite bebu što je duže moguće.

Majčino mlijeko je zdravije od mlijeka u prahu i može odgoditi ili spriječiti pojavu astmatičnih alergija.

## ASTMA SE MOŽE LIJEĆITI I KONTROLIRATI

Ako mislite da vaše dijete ima astmu, obratite se doktoru. Astmu kontrolirate tako što izbjegavate kontakte s uzrocima astme i tako što uzimate lijekove onako kako vam je objasnio doktor. Uzimajte samo lijekove koje je doktor prepisao vama.

**Za više informacija o astmi na internetu, pogledajte:**

[www.cdc.gov/asthma](http://www.cdc.gov/asthma)

[www.lungusa.com](http://www.lungusa.com)

• • •

*Informacije u ovoj brošuri su preuzete iz materijala koje su sastavili:*

*Centers for Disease Control*

*The American Lung Association*

*The Office of Minority Health*

*The American Academy of Family Physicians*

*New York State Department of Health*

*Ova brošura je finansirana iz fondova Department of Health and Human Services Office of Refugee Resettlement (Ureda za naseljavanje izbjeglica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb).*

### KONTAKT INFORMACIJE:

[riht@uscrdc.org](mailto:riht@uscrdc.org)

**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**

**1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200**

**Washington, DC 20036**

**Telefon: 202 • 347 • 3507**

**Faks: 202 • 347 • 7177**

**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**



**Šta je astma?  
What is Asthma?  
(Bosnian)**



**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**

*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911*

## ŠTA JE ASTMA?

Astma je bolest uslijed koje dolazi do poteškoća s disanjem. U našem tijelu se nalaze cjevčice koje sprovode zrak do pluća. Astma izaziva oticanja ovih cjevčica, što otežava disanje. Astma se ne može izliječiti, ali se može tretirati lijekovima, a nekada se može i spriječiti.

## ASTMA SE RAZLIKUJE OD PREHLADE, GRIPE, BRONHITISA I UPALE PLUĆA.

Astmu ne izaziva virus i ne može se prenijeti sa osobe na osobu. Astma se ne može izliječiti, ali postoje lijekovi koji je mogu spriječiti i lijekovi koji liječe napade astme.

## ŠTA IZAZIVA ASTMU?

Uzroci astme se razlikuju od osobe do osobe. Najčešći uzroci astme su:

- prašina,
- polen,
- dlaka kućnih ljubimaca,
- žohari,
- prehlada,
- zagađivači zraka kao što su duvanski dim, izduvni gasovi automobila,
- sredstva za čišćenje i parfemi


- bolesti,
- hladno i vjetrovito vrijeme, te
- naporno ili teško vježbanje (to ne znači da ljudi s astmom ne mogu vježbat).

## ZNACI ASTME

Astma se ponekad javlja iznenada i čini disanje teškim. Ovo je poznato

kao astmatični napad. Ako vaše dijete ima bilo koji od navedenih problema, možda ima astmu:

- šištanje pri disanju,
- kratki udisaji zraka,
- osjećaj stezanja u prsim ili
- kašljivanje naveče ili ujutro.



sladoled, limunadu i sodu. Izbjegavajte prženu i masnu hranu kao što su peciva, kola i ili mufini ( kola i od mekog tijesta).

### **OSTALI NAINI DA NAPRAVITE OBROKE ZDRAVIJIMA:**

- Jedite nepreradjene (cijele) žitarice i žitne proizvode kao što su crni hljeb i tamna riža. riza.
- Jedite svježe voće i povrće.
- Kupujte male voće i pijte male količine soka.
- Koristite najmanju moguću količinu masnoće, putera ili ulja kada pripremate hranu.
- Koristite ulje u spreju za kuhanje umjesto te nog ulja i drugih masnina.
- Umjesto prženja pripremajte hranu pečenjem, kuhanjem, roštiljanjem ili kuhanjem na pari
- Izaberite meso sa manje masnina (piletina, nemasna govedina ili uretina)
- Koristite mlijeko, sir i jogurt bez masnina ili sa malim procentom masnina (1% ili 2%).

### **Opširnije informacije o gojaznosti možete naći na slijedim internet stranicama:**

American Heart Association  
[www.americanheart.org](http://www.americanheart.org)

The Centers for Disease Control and Prevention  
[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

The U.S. Department of Agriculture  
[www.usda.gov](http://www.usda.gov)

American Diabetes Association  
[www.diabetes.org](http://www.diabetes.org)

Medline Plus  
[www.medlineplus.gov](http://www.medlineplus.gov)

• • •

*Iformacije za ovu brošuru su adaptirane iz materijala koje su razvili:*

*The U.S. Department of Agriculture*

*The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*

*Georgia State University, Department of Geography and Anthropology*

*American Heart Association*

*American Obesity Association*

*Ova brošura je napravljena uz finansisku pomoć Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za Izbjeglice i Raseljena lica.*

#### **KONTAKT INFORMACIJA:**

**riht@uscrdc.org**  
**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**  
**1717 Massachusetts Ave., NW**  
**Suite 200**  
**Washington, DC 20036**  
**Telefon: 202 • 347 • 3507**  
**Fax: 202 • 347 • 7177**  
**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**



## **Gojaznost kod djece**

**(Childhood Obesity-Bosnain)**



**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**  
*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
 Upholding Freedom since 1911*

Gojaznost je stanje kad osoba ima prekoviše sala (masno tkivo). Gojaznost kod djece i omladine je ozbijlan zdravstveni problem. Gojaznost može uzrokovati mnoge zdravstvene probleme koji traju do starosti. Dje ija gojaznost može dovesti do bolesti visokog krvnog pritiska, moždanog i sr anog udara.

### ZAŠTO DJECA POSTAJU GOJAZNA ILI DEBELA NAJ EŠ I UZROCI GOJAZNOSTI KOD DJECE SU SLIJEDE I?

- Nedovoljno aktivnosti
- Dugotrajno sjedenje (kao što je gledanje televizije)
- Nepravilna nezdrava ishrana
- Roditelji tjeraju djecu da jedu prekomjerno

### KAKO MOŽETE POMO I SVOM DJETETU DA IZBJEGNE GOJAZNOST?

Uite djecu o pravilnoj zdravoj ishrani i fizi kim aktivnostima od malih nogu. Uinite da su zdrava prehrana i fizi ke aktivnost od velike važnosti za vašu cijelu porodicu (obitelj). Dole su navedeni neki



od na ina za unapre enje zravlja i fizi ki aktivnog porodi nog (obiteljskog) života

#### Formirajte aktivno okruženje:

- Nadjite vrijeme za cijelu obitelj (porodicu) da upražnjava redovno fizi ke aktivnosti, kao što su šetanje, igranje nogomta ili ples.
- Podsticite djecu da se igraju i trče.
- Pridružite se drugim porodicama (obiteljima) u grupnim aktivnostima kao što je nogomet, košarka ili igra šuge (trati da stigneš i dodirneš protivnika)
- Zadavajte aktivne zadatke svakom lanu porodice (obitelji) kao što su košenje i kupljenje trave
- Ohrabrite vaše djete da pokuša novi sport u školi ili u vašoj zajednici
- Ogranicite vasoj porodici (obitelji) vrijeme provedeno gledaju i televiziju.
- Budite primjer za vaše djete tako što ćete i vi biti aktivni

#### Formirajte zdrave navike kod ishrane:

- Obezbjedite za vašu porodicu (obitelj) zdrave obroke hrane obogaene sa voćem, povrćem i žitaricama.
- Pripremajte hranu zajedno. Djeca uživaju da pomažu. Pomažu i mogu da nauče o zdravoj ishrani i kako se priprema zdrava hrana.
- Jedite obroke zajedno za trpezarijskim stolom i u određeno vrijeme.
- Upozorite djecu da jedu sporo tako



da mogu osjetiti kada su siti.

- U toku obroka izbjegavajte sve druge aktivnosti a naročito gledanje televizije.
- Izbjegavajte hranu koja je prviše kalorijena, masna ili slatka (bombone, soda ili ips)
- Nemojte tjerati vaše djete da jede ako nije gladno. Posavjetujte se sa ljekarom u slučaju da dijete odbija da jede reovne obroke duže vremena.
- Ogranicite brzo pripremljenu hranu (fast-food) na jedanput sedmi no.
- Izbjegavajte koristiti hranu kao nagradu ili kaznu za djecu.
- Dajte slatkiše kao što su bombone samo ponekad, ne svaki dan.

#### Jedite Zdravu Hranu

Jedite raznovrsnu hranu, sa puno svježeg voća i povrća. Pokušajte da izbjegavate ili ogranicite u ishrani vaše porodice (obitelji) sljedeće: ips, keks, slatkiše, bombone, puter, margarin, majonez, so, prženu hranu,

## ŠTA DA URADIM AKO MI JE BOLESNO DJETE?

Djete oboljelo od gripe bi trebalo da se odmar i da piye puno te nosti. Djeca sa simptomima gripe bi trebalo da posjete doctora, a naro ito ako u zajednici u kojoj živite ima dosta registrovanih slu ajeva gripe.

## KAKO DA SE SA UVAM OD GRIPE?

Perite ruke esto i izbjegavajte kontakt s ljudim koji imaju gripu. Koristite mararamicu kada kišete ili kašljete da biste sprije ili prenošenje gripe na druge osobe. Pošto je i gripa prouzrokovana virusom antibiotici nisu efektivni. Vakcinisanje protiv gripe svake godine (obi no je dostupno po etkom oktobra) vam pomo i da izbjegnete gripu. Vakcina protiv gripe je posebno preporu ljiva za:

- Osobe 65 godina ili starije.
- pacijente u stara kom domu,
- osobe koje imaju zdravstvenih problema duže od šest mjeseci, kao što je astma, ili osobe sa hroni nim oboljenjima ( HIV ili sr ana oboljenja) i
- osobe koje esto borave u blizini bolesnih ili starijih osoba.

## Da biste pronašli kliniku za gripu u važoj zajednici, pogledajte internetu

[www.flucliniclocator.org](http://www.flucliniclocator.org).

## Za više informacija o prehladi i gripi, pogledajte:

The U.S. Food and Drug Administration  
[www.fda.gov](http://www.fda.gov)

American Lung Association

[www.lungusa.org](http://www.lungusa.org)

The Nemours Foundation's Center for Children's Health Media

[www.kidshealth.org](http://www.kidshealth.org)

• • •

*Informacije za ovu brošuru su koristene iz materijala napravljenog od strane:*

*The U.S. Food and Drug Administration*

*American Lung Association*

*The Nemours Foundation's Center for Children's Health Media*

Ova brošura je napravljena uz finansisku pomo Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za Izbjeglice i Raseljena lica.

### KONTAKT INFORMACIJA:

[riht@uscridc.org](mailto:riht@uscridc.org)

U.S. Committee for Refugees and Immigrants


1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200

Washington, DC 20036

Telefon: 202 • 347 • 3507

Fax: 202 • 347 • 7177

[www.refugees.org](http://www.refugees.org)



## PREHLADA (NAZEB) I GRIPA (Cold and Flu-Bosnian)



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911*

## NAZEB (PREHLADA)

### ŠTA SU PREHLADE?

Prehlade su veoma zarazne bolesti prouzrokovane virusom koji se prenosi kroz vazduh i kroz direktni kontakt sa zaraženom osobom. Prehlade se najčešće dešavaju za vrijeme hladnog vremena.

### ŠTA SU ZNAKOVI PREHLADE?

Prvi znak prehlade je obično šakaljanje ili svrab u grlu. Ljudi koji su prehladeni imaju problema sa disanjem, osjećaj naduvanosti, kašljem, kihanjem i curenjem nosa.

### KO DOBIJE PREHLADU I KOLIKO DUGO MOŽE DA TRAJE?

Prehlade rijetko taju više od dvije sedmice i obično su bezopasne. Odrasli obično dobiju prehladu dva puta godišnje. Djeca mogu da budu prehladeni i do osam puta godišnje.

### ŠTA MOŽETE DA URADITE DA IZLIJE ITE PREHLADU?

Kada se prehladite najbolje je da se što više odmarate i da pijete što više tekućine. Lijekovi za prehladu koje možete kupiti bez liječnika ni kog recepta mogu vam olakšati simptome prehlade, ali prehlada bi vam prestala i sama od sebe ako i ne uzimate lijekove. Ne uzimajte antibiotike protiv prehlade. Antibiotici vam ne mogu olakšati ili izljeći prehladu. Prehlade su uzrokovane virusima. Antibiotici se koriste protiv bakterija, a ne protiv virusa.

## KAKO MOŽETE POMOĆI BOLESNOM DJETETU?

Djete koje ima prehladu trebalo bi da se puno odmaraju i da pije mnogo tečnosti. Ako koristite lijekove protiv prehlade koje kupite bez liječnika ni kog recepta, morate da propitate upustvo za upotrebu veoma pažljivo i da se pridržavate datog upustva.

### KAKO DA IZBJEGNETE PREHLADU?

Najbolji način da izbjegnete prehladu je da perete ruke, da izbjegavate dodirivati oči, nos i usta. Izbjegavajte ljudе koji imaju prehladu zato što se prehlada prenosi kihanjem i kašljanjem. Koristite maramicu kada kишete ili kašljete da biste spriječili prenošenje prehlade na druge osobe. Ne uzimajte ašu, nož ili viljušku od prehladene osobe. Koristite maramice za dezinfekciju da očistite površine kao što su stolovi, ručnike na vratima i telefoni.


## GRIPA

### ŠTA JE GRIPA?

Gripa ili influenca je veoma zarazna bolest koja se prenosi virusima. Simptomi gripe su slični simptomima prehlade ali su mnogo ozbiljniji i mogu uključiti temperaturu, bolove u cijelom tijelu i premorenost. Gripa isto tako ne traje duže od dvije sedmice.

### ŠTA MOŽETE DA URADITE DA SE IZLIJE ITE OD GRIPE?

Najbolji način da se izlije i te od gripe je da se odmarate i da pijete dosta tečnosti. Postoje lijekovi protiv gripa koji možete kupiti bez liječnika ni kog recepta koji vam pomoći i da se bolje osjećate.



- Bolovi u prsima
- Otežano disanje

Ostali simptomi mogu biti glavobolja, gubitak apetita i veliki zamor.

Neke vrste upale pluća se mogu spriječiti vakcinom protiv upale pluća. Ova vakcina se obično daje samo jednom, a ne svake godine kao vakcina protiv gripe. Drugi način spriječavanja upale pluća je da svake godine dobijete vakciju protiv gripe. Ako mislite da imate upalu pluća, odmah otidite doktoru.

## **DA IZBJEGNETE BRONHITIS, GRIPU I UPALU PLUĆA...**

- Često perite ruke
- Vakcinišite se
- Izbjegavajte dodirivati osobe koje imaju gripu
- Ne idite na posao ili u školu kada ste bolesni kako ne biste proširili bolest
- Pokrijte nos i usta maramicom kada kašljete ili kišete
- Jedite voće i povrće i puno se odmarajte
- Operite ruke prije dodirivanja očiju, nosa i usta
- Čistite prašinu u kući

**Za više informacija o bronhitisu, gripi i upali pluća na internetu, pogledajte:**

[www.lungusa.com](http://www.lungusa.com)

[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

[www.kidshealth.org](http://www.kidshealth.org)

• • •

*Informacije u ovoj brošuri su preuzete iz resursa i materijala koje su sastavili:*

*Centers for Disease Control*

*The American Lung Association*

*The Iowa Department of Public Health*

*San Antonio Community Hospital.*

*New York State Department of Health*

*The Nemours Foundation*

*Ova brošura je finansirana iz fondova Department of Health and Human Services Office of Refugee Resettlement (Ureda za naseljavanje izbjeglica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb).*

### **KONTAKT INFORMACIJE:**

[riht@uscrdc.org](mailto:riht@uscrdc.org)

**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**

**1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200**

**Washington, DC 20036**

**Telefon: 202 • 347 • 3507**

**Faks: 202 • 347 • 7177**

**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**



## **Uobičajena oboljenja disajnih puteva**

*(Bronhitis, influenca i upala pluća)*

## **Common Respiratory Illnesses**

*(Bronchitis, Influenza and Pneumonia)*

**(Bosnian)**



**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**

*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911*

## ZAŠTO ME TREBAJU BRINUTI BOLESTI DISAJNIH PUTEVA?

U Sjedinjenim Američkim Državama, bolesti disajnih puteva su uobičajene u hladnim mjesecima. Od ovih bolesti se možete jako razboliti. Neke bolesti disajnih puteva mogu biti smrtonosne za djecu ili stare osobe.

### ŠTA JE BRONHITIS?

Bronhitis je bolest kod koje se dušnik i bronhije pune sa sluzi što dovodi do otežanog disanja.

Simptomi bronhitisa su:

- Kašalj sa iskašljavanjem mukusa
- Glavobolja
- Temperatura
- Otežano disanje
- Drhtavica

“Akutni bronhitis” se obično javlja sa težim oblikom prehlade ili nekom drugom bolesti disajnih puteva. Akutni bronhitis će proći ako pijete velike količine tekućine i puno se odmarate. Bronhitis se ne može izlječiti niti spriječiti vakcinom. Postoje lijekovi koji mogu pomoći osobi s bronhitisom da se osjeća bolje. Bronhitis koji traje duže od tri mjeseca i više od 2 godine se naziva “hronični bronhitis”. Hronični bronhitis je posljedica pušenja ili rada

u oblasti s puno industrijske prašine. Najbolji način liječenja hroničnog bronhitisa je prestati pušiti i izbjegavati izlaganje industrijskoj prašini.

Ako mislite da imate bronhitis otidite doktoru radi tretmana i savjeta.

### ŠTA JE INFLUENCA?

Influenca ili gripa je bolest koju izazivaju bacili koji inficiraju nos, grlo i pluća. Simptomi influence su:

- visoka temperatura,
- главоболја,
- slabost и malaksalost,
- suh kašalj,
- grlobolja,
- curenje iz nosa ili začepljen nos,
- mučnina, povraćanje ili proljev,
- bolovi u mišićima i
- bolovi u tijelu.

Gripa se prenosi s osobe na osobu kašljanjem i kihanjem. Neke osobe se



mogu jako razboliti od gripe pa čak i umrijeti. To mogu biti:

- djeca starosti nekoliko mjeseci do nekoliko godina,
- trudnice,
- osobe od 50 godina ili starije,
- osobe s HIV/AIDS, astmom i bolestima pluća, bubrega ili srca.

Najbolji način spriječavanja gripe je vakcina protiv gripe. Najveći broj slučajeva gripe se desi u decembru i januaru, tako da je najbolje vakcinisati se u oktobru ili novembru.

Djeca stara 6 mjeseci ili manje su premišljena za vakcincu protiv gripe, tako da se majke i članovi porodice trebaju vakcinisati kako bi se spriječilo prenošenje gripe na bebu. Ako mislite da imate gripu, odmah otidite doktoru.

### ŠTA JE UPALA PLUĆA?

Upala pluća je slična gripi, samo što je ovo infekcija pluća. Do upale pluća obično dolazi uz gripu. Upala pluća može dovesti do smrti male djece, starih osoba, osoba zaraženih s HIV/AIDS, te osoba koje su jako bolesne.

Simptomi upale pluća su:

- Kašalj s iskašljavanjem
- Temperatura s groznicom

## POMOZITE DJECI DA OČUVAJU ZDRAVE ZUBE

Djeca s pokvarenim zubima će kasnije u životu imati problema sa zubima i mogu imati krive zube.

Nastojte svakako:

1. Dojiti bebu tokom prve godine života.
2. Odvesti dijete zubaru kada napuni godinu dana.
3. Zubiće svoje bebe lagano prati četkicom i pastom za zube.
4. Ne dajite djetetu Soda pop, gazirane sokove ili sokove u prahu.
5. Djetetu dajite samo 100% prirodni sok pomiješan s vodom u šolji—ne na bočicu.

Za više informacija o očuvanju zdravih zuba na internetu, pogledajte:

[www.healthyteeth.org](http://www.healthyteeth.org)

[www.hesperian.org](http://www.hesperian.org)

• • •

*Informacije u ovoj brošuri su preuzete iz materijala koje su sastavili:*

*Australian Research Center for Population Oral Health*

*California Department of Health Services*

*Federal Citizen Information Center*

Ova brošura je finansirana iz fondova Department of Health and Human Services Office of Refugee Resettlement (Ureda za naseljavanje izbjeglica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb).

### KONTAKT INFORMACIJE:

[riht@uscrdc.org](mailto:riht@uscrdc.org)

**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**

1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200

Washington, DC 20036

Telefon: 202 • 347 • 3507

Faks: 202 • 347 • 7177

[www.refugees.org](http://www.refugees.org)



## Kako očuvati zdrave zube

## Keeping Your Teeth Healthy

### (Bosnian)



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911*

## PREVENCIJA JE VAŽNA

Prevencija znači zaustavljanje bolova u zubima i kvarenja zuba prije nego i počnu. Popravljanje pokvarenih zuba ili pravljenje novih zuba u SAD košta jako puno. Spriječavanje bolesti prije nego do nje dođe je bolje od liječenja bolesti.

## KAKO SPRIJEČITI BOLESTI DESNI I KVARENJE ZUBA


Postoje mnogi načini spriječavanja bolesti desni i kvarenja zuba.

- Perite zube tri puta dnevno pastom za zube.
- Koristite konac za zube da odstranite ostatke hrane oko zuba.
- Idite zubaru dva puta godišnje radi čišćenja zuba.
- Jedite hranu koja ne sadrži šećer.
- Pijte puno vode.
- Isperite usta vodom nakon što popijete gazirani sok.
- Mijenjajte četkicu za zube svaka tri mjeseca.


## POSJETE ZUBARU

Dobro čuvajte svoje zube. Čišćenje zuba dva puta godišnje kod zubara je jeftinije od popravljanja ili pravljenja novih zuba. Zubarske usluge za djecu u vašoj državi mogu biti besplatne. Pitajte svog socijalnog radnika za savjet.


## NAUČITE PORODICU DA PRAVILNO PERE ZUBE



Ne zaboravite četkicom prati zadnje zube.






Perite vanjsku i unutrašnju stranu prednjih zuba.



Također četkicom operite i desni.

## MOŽETE NAUČITI SVOJU DJECU DA PRAVILNO KORISTE KONAC ZA ZUBE

Čišćenje zuba koncem spriječava bolesti desni. Kada upotrijebite konac po prvi put desni vam mogu krvariti jer su osjetljive. Nastavite koristiti konac i desni će vam ojačati. Oštri predmeti i čačkalice mogu povrijediti desni i dovesti do oboljenja ili infekcije. Upotrebo vode za ispiranje usta uništavaju se bacili koji prouzrokuju loš zadah.



Konac za zube

Pasta za zube

Voda za  
ispiranje usta

bolesti. Preporučivo je da svatko (muškrci i žene, mladi i stari) vježba najmanje tri puta sedmi no po 30 minuta. Možete postati više aktivni ako igrate fudbal (nogomet), košarku, rukomet, preska ete konopac, koristite steprnice ili šetate sa svojom porodicom.

### Ako imate še ernu bolest, trebalo bi da:

- Uzimate lijekove koje vam je ljekar propisao.
- Kontrolišete redovno še er u krvi.
- Nosite sa sobom li nu kartu sa vašim imenom, adresom, nazivom bolesti i lijekovima koje koristite.
- Nosite udobnu odje u i obu u.
- Pijete puno vode.
- Vježbate redovno.
- Nosite uvijek sa sobom tvrde bombone, vo ni sok, grož ice, ili neku drugu hranu bogatu še erom, da imate u slučaju da vam še er u krvi padne ispod normale

### Za zdravstvene informacije na internetu, pogledajte:

American Heart Association

[www.aha.org](http://www.aha.org)

The Centers for Disease Control

and Prevention

[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

The U.S. Department of Agriculture

[www.usda.gov](http://www.usda.gov)

American Diabetes Association

[www.diabetes.org](http://www.diabetes.org)

• • •

*Informacije za ovu brošuru su adaptirane iz materijala koje su razvili:*

*American Heart Association*

*American Diabetes Association*

*The Centers for Disease Control  
and Prevention (CDC)*

*Georgia State University, Department of  
Geography and Anthropology*

*The U.S. Department of Agriculture*

Ova brošura je napravljena uz finansisku pomoć  
Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za  
Izbjeglice i Raseljena lica.

### KONTAKT INFORMACIJA:

[riht@uscrdc.org](mailto:riht@uscrdc.org)

**U.S. Committee for Refugees and  
Immigrants**


**1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200**

**Washington, DC 20036**

**Telefon: 202 • 347 • 3507**

**Fax: 202 • 347 • 7177**

[www.refugees.org](http://www.refugees.org)



## ŠTA JE ŠE ERNA BOLEST?

(Diabetes-Bosnain)



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911*

Še erna bolest je oboljenje u kojem organizam ne proizvodi insulin ili ga ne koristi pravilno. Inzlin je hormon koji prera uje hranu u energiju koju tijelo koristi da bi funkcionalo. Še erna bolest uzrokuje povećanje še era u krvi iznad normale, što može ugroziti srce, mozak, bubrege, krvne sudove i zube. Še erna bolest može prouzrokovati gubljenje vida, gubljenje seksualnih funkcija, ili smrt.

### GLAVNE VRSTE ŠE ERNE BOLESTI

Tip 1 še erna bolest se pojavljuje kod djece i omladine. U prošlosti je bila poznata pod nazivom mladala ka se erna bolest.

Tip 2 še erna bolest je najčešći oblik še erna bolesti. Donedavno tip 2 še erna bolest

se najčešće pojavljivao samo kod odraslih osoba. Danas je sve češće dijagnoziran kod djece zato što je povećan broj djece koja su prekomjerno gojazna, debela i neaktivna.

Gestaciona še erna bolest se pojavljuje kod nekih trudnica.

### KAKO DA SE PONAŠAMO (OPHODIMO) U SLUČAJU ŠE ERNE BOLESTI?

Lijek nema za še ernalu bolest, ali može da se kontroliše sa:


- Zdravom ishranom
- Fizičkim aktivnostima (Vježbanjem)
- Prestankom pušenja
- Lijekovima (ako su potrebni)

### Savjeti za zdravu ishranu:

- Jedite raznovrsnu hranu svaki dan, da bi dobijali vitamine i minerale koji su potrebni za razvoj zdravog tijela.
- Jedite manje ili smanjene porcije cipsa, keksa, slatkisa, bombona, putera, margarina, majoneze, soli, przenih hrana, sladoleda, limunade, i sode.
- Jedite sto manje hrane koja je przena ili ima visoku kolicinu masnog skroba (kolaci, keksi, slatka peciva).

### OSTALI NAčINI DA BISTE NAPRAVILI OBROKE ZDRAVIJIMA:

- Probajte da koristite hleb (kruh) od neprerađenih (cijelog zrna) žitarica i cerealijske
- kao što su crni pšenični hleb i smedža riža.



- Jedite mnogo voća i povrća.
- Koristite veoma malo masnog ulja ili putera kada kuhatate.
- Koristite uljni sprej na bazi povrća.
- Pokušajte da pečete, kuhatate, pripremati na pari ili roštilju jela umjesto da pržite.
- Jedite meso sa malo masnog ulja kao što je piletina, uretina ili nemasna govedina.
- Koristite nemasno mlijeko, ili mlijeko, sir i jogurt sa malim postotkom masnog ulja (1%). I jogurt sa malim postotkom masnog ulja (1%).

Porodica i prijatelji vam mogu pomoci da kontrolirate vašu še ernalu bolest tako što vam pomoći da postanete više aktivni i da birate zdraviju hranu. Vježbanje je veoma važno u kontrolisanju i sprečavanju še ernalne bolesti.

## **ŠTA DA RADIM AKO U MOJOJ KUĆI IMA NASILJA?**

Ako neko u vašem domu nanosi bol vama ili vašoj djeci, važno je da potražite pomoć:

1. Razgovarajte s nekim kome vjerujete: s prijateljem, susjedom, članom porodice ili svojim socijalnim radnikom.
2. Nazovite 911 ako vam prijeti neposredna opasnost. Policija će vam doći kući i zaštiti vas i djecu.
3. Ako ne govorite engleski, nazovite National Domestic Violence Hotline (otvorenu telefonsku liniju Nacionalnog centra za nasilje u porodici): 1-800-799-7233. Pozivi su besplatni. Recite operateru koji jezik govorite. Prevodilac će vam reći šta da radite i gdje možete potražiti pomoć u svom gradu.

*Pozivi Centru za nasilje u porodici su POVJERLJIVI. Ne morate dati svoje ime. Operater neće nikome reći za vaš poziv.*

**Za više informacija na internetu o nasilju u kući u zajednicama izbjeglica, pogledajte:**

[www.endabuse.org](http://www.endabuse.org)

[www.atask.org](http://www.atask.org)

[www.apiahf.org/apidvstitute](http://www.apiahf.org/apidvstitute)

[www.tapestri.org](http://www.tapestri.org)

[www.mosaicsservices.org](http://www.mosaicsservices.org)

[www.hotpeachpages.net](http://www.hotpeachpages.net)

• • •

*Navedene web stranice sadrže informacije na mnogim jezicima koje govore izbjeglice.*

*Ova brošura je finansirana iz fondova Office of Refugee Resettlement Department of Health and Human Services (Ureda za naseljavanje izbjeglica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb).*

### **KONTAKT INFORMACIJE:**

[riht@uscrdc.org](mailto:riht@uscrdc.org)

**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**


1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200

Washington, DC 20036

Telefon: 202 • 347 • 3507

Faks: 202 • 347 • 7177

[www.refugees.org](http://www.refugees.org)



## **Nasilje u kući Violence in the Home (Bosnian)**



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911*

## **ŠTA JE NASILJE U KUĆI?**

Nasilje u kući se često naziva zlostavljanje. Zlostavljanje se dešava kada jedna osoba konstantno radi nešto da povrijedi ili isprepada drugu osobu. Zlostavljanje uključuje nanošenje tjelesne boli, vrijeđanje osjećanja, tjeranje na stvari koje druga osoba ne želi uraditi ili se osjeća ružno poslije toga. Zlostavljanje je također i nastojanje da se drugoj osobi nametne osjećaj da nije dovoljno pametna ili jaka, ili da nije sposobna sama donositi odluke o svom životu.

## **KO MOŽE BITI ZLOSTAVLJAN?**

Zlostavljan može biti bilo ko: odrasli, djeca i stare osobe. U porodicama gdje se dešava zlostavljanje, najčešće su žrtve žene, djeca i stare osobe.

## **DJECA**

Djeca koja prisustvuju nasilju kod kuće su preplašena i tužna. Oni, vrlo često, vjeruju kako njihovo ponašanje izaziva to nasilje. Za djecu nije zdravo da žive u kući s nasiljem. Djeca koja vide nasilje u svojoj kući često imaju problema u školi, počinju koristiti drogu i alkohol, te mogu i sami postati nasilnici.

## **JESTE LI VI ZLOSTAVLJANI?**

Zlostavljeni ste ako neko u vašoj kući čini sljedeće:

- gura vas, šamara ili udara,
- prijeti da će vas ubiti ili povrijediti,
- prijeti da će vam odvesti djecu,
- stalno vas kritikuje i ponižava,
- ne dopušta vam da vidite porodicu i prijatelje,
- prisiljava vas na seks kada to ne želite,
- ne dopušta vam da radite i imate svoj novac,
- ne dopušta vam da učite engleski ili naučite da vozite,
- prijeti da će vas poslati nazad u vašu zemlju i
- sakriva vaše imigracione dokumente.

## **TO JE KRIVIČNO DJELO**

Nasilje u kući ne treba biti tajna. Fizičko ili seksualno nasilje nad članom porodice je protiv zakona u Sjedinjenim Američkim Državama. Policija i sud štite sve žrtve nasilja u kući. Specijalna zaštita se daje djeci, ženama i starim osobama. Osoba koja je nasilna kod kuće može biti uhapšena.

## **NASILJE NIJE VAŠA GREŠKA**

Ako ste zlostavljeni, to ne znači da niste dobra žena ili majka. Osoba koja vas zlostavlja hoće da kontrolira vaš život.

## **NISTE SAMI**

Ako vas neko u vašoj porodici zlostavlja, trebate znati da niste sami. Više od dva miliona žena u SAD je zlostavljano od strane muževa i mladića svake godine.

Ako znate nekoga ko je zlostavljan, recite im da im je pomoći na raspolaganju:

- 911 hitna pomoći: policija i ambulantno vozilo.
- Sklonište za žrtve nasilja u kući: siguran i besplatan smještaj za žene i njihovu djecu.
- Privremena zabrana pristupa: Sudac porodičnog suda može naložiti da nasilna osoba napusti kuću i ostane podalje od bračnog druga i djece.
- Pravna pomoći: žrtve s niskim primanjima mogu dobiti besplatnog advokata koji će im pomoći s pravnim pitanjima kao što je zabrana pristupa, alimentacija ili rastava braka.

## AKO IDETE U HITNU POMO (ER):

- 1) Ponesite broj telefona i ime vašeg osobnog ljekara sa sobom u ER.
- 2) Recite medicinskom osoblju u hitnoj (ER) koje lijekove trenutno uzimate.
- 3) Recite medicinskoj sestri ili ljekaru ako imate neke zdravstvene probleme od prije.

## KADA BI TREBALO DA IDETE U HITNU POMO (ER)


### Idite u ER ako:

- Izgubite svijest
- Slomite kost
- Iskašljavate ili povra ate krv
- Imate jake iznenadne bolove
- Iš ašite nogu ili ruku
- Osje ate utrnulost lica, nogu ili ruku
- Imate velike opeketine
- Povrijedite glavu
- Imate povrje eno novoro enj e

### Nemojte i i u hitnu pomo zbog:

- Bolova u ušima
- Prehlade, kašla ili gripe
- Malih opeketina
- Vakcinacije
- Vakcine protiv gripe
- Upale grla

U slu aju životne opasnosti zovite 911:



Ova brosura je napravljena uz finansisku pomoč  
Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za  
Izbjeglice i Raseljena lica.

### KONTAKT INFORMACIJA:

riht@uscrdc.org  
U.S. Committee for Refugees and  
Immigrants  
1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200  
Washington, DC 20036  
Telefon: 202 • 347 • 3507  
Fax: 202 • 347 • 7177  
[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

## Medicinska njega u Sjedinjenim Državama (ER Visits-Bosnain)



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)  
Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911

HEALTHY LIVING

## MEDICINSKA NJEGA U SJEDINJENIM DRŽAVAMA

U Sjedinjenim Državama postoji više načina za dobivanje zdravstvene pomoći, kao što su:

- Posjeta ljekaru u njegovoj ordinaciji (ljekarski pregled)
- Hitna njega (poznata kao walk-in clinics)
- Služba Hitne pomoći (ER)

### KADA BI TREBALO DA POSJETITE LJEKARA?

Posjeta ljekaru u njegovoj ordinaciji (ljekarski pregled) je kada unaprijed zakažete termin kod svog (unaprijed određenog) ljekara. Ljekarski pregled zakažete zbog:

- Prehlade, kašlja ili gripe
- Bolova u ušima
- Inekcije protiv alergije
- Redovne vakcinacije
- Godišnjeg sistematskog pregleda

### KADA TREBA DA KORISTIM HITNU NJEGU?


Kada bi trebalo da koristite hitnu njegu? Hitna njega ili walk-in clinics su slični ljekarskom pregled sa razlikom što ne morate imati unaprijed zakazan termin i što će vas pregledati ljekar koji je trenutno na dužnosti u klinici, a ne vaš osobni ljekar.

Klinike za hitnu njegu se obično nalaze blizu bolnica ili trgovinskih centara i rade od

rano ujutru do kasno uveče.

Hitnu njegu bi trebalo da koristite kod manjih bolesti ili povreda kao što su:

- Upale uha
- Sunčane opekotine ili blaže opekotine druge vrste
- Prehlade, kašlja ili gripe
- Temperature
- Siostematski pregled za školu ili posao
- Inekcije protiv alergije



### KADA BI TREBALO DA KORISTITE SLUŽBU HITNE POMOĆI?

Služba hitne pomoći ili ER se nalaze u bolnicama. Rade non stop, 24 sata dnevno, sedam dana sedmi no. ER košta mnogo više nego ljekarski pregled ili hitna njega. Može se desiti da ekate veoma dugo u hitnoj pomoći i na pregled ako vaša zdravstveno stanje nije ozbiljno. Trebalo bi da koristite ER samo za veoma ozbiljne povrede ili zdravstvene probleme kao što su:

- Bolovi u grudima, utrнуто lice, ruka ili noge, ili problemi sa govorom
- Visoka tjelesna temperatura sa ukošenim vratom, zbušenost ili problemi sa disanjem
- Problemi sa disanjem (gubljenje dah, borite se za vazduh)
- Trovanje
- Iznenadno gubljenje svijesti
- Iskašljavanje ili povraćanje krvi
- Iznenadni, strani i žestoki bolovi

li vaš plan osiguranja. Ako imate osiguranje uvijek nosite uza se karticu osiguranja.

## ZAŠTO BIH UZIMAO/LA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Zdravstvena njega u SAD je jako skupa. Ako trebate u bolnicu morat ćete platiti sve troškove ako nemate osiguranja. Ako imate osiguranje ono će vam snositi dio troškova. Sa zdravstvenim osiguranjem ste finansijski zaštićeni.

## KAKO MOGU IMATI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA DJECU?

Neki poslodavci obezbjeđuju osiguranje za svoje zaposlenike i njihove porodice. Većina država daje zdravstveno osiguranje besplatno djeci iz porodica s niskim primanjima. Pitajte socijalnog radnika o državnim planovima u vašoj državi.

## ŠTA AKO NE MOGU PRIUŠТИ DA PLATIM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Možda možete dobiti osiguranje kroz poslodavca ili kroz poslodavca supruga/e. Neki poslodavci plaćaju sve ili dio mjesecnih troškova zdravstvenog osiguranja. Važno je razmisliti da li posao na kojem radite nudi zdravstvene beneficije. Imati zdravstvene beneficije je važno i može zaštiti vašu porodicu u hitnim situacijama. Pitajte socijalnog radnika za savjet o zdravstvenom osiguranju i drugim zdravstvenim programima.


Za više informacija o Medicaidu na internetu, pogledajte:

[www.cms.hhs.gov/home/medicaid](http://www.cms.hhs.gov/home/medicaid)

• • •

Ova brošura je napravljena uz pomoć informacija i resursa sljedećih agencija:

Centers for Medicare and Medicaid Services  
Administration for Children and Families  
U.S. Dept. for Health and Human Services



## Medicaid i zdravstveno osiguranje Medicaid and Health Insurance (Bosnian)

KONTAKT INFORMACIJE:  
[riht@uscridc.org](mailto:riht@uscridc.org)  
U.S. Committee for Refugees and Immigrants  
1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200  
Washington, DC 20036  
Telefon: 202 • 347 • 3507  
Faks: 202 • 347 • 7177  
[www.refugees.org](http://www.refugees.org)



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)  
Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911

# MEDICAID I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zdravstvene usluge u SAD nisu besplatne i mogu biti jako skupe. Izbjeglice mogu dobiti pomoć za pokrivanje zdravstvenih troškova kroz programe koji se zovu "Medicaid" i "Refugee Medical Assistance" (Zdravstvena pomoć za izbjeglice). Drugi ljudi i porodice kupuju zdravstveno osiguranje kroz posao ili sami. Ova brošura objašnjava kako izbjeglice mogu koristiti Refugee Medical Assistance, Medicaid i zdravstveno osiguranje da plate za zdravstvene usluge.

## ŠTA JE MEDICAID?

Medicaid je program medicinske pomoći koji pomaže porodicama s niskim primanjima da plate dio ili sve medicinske troškove. Porodice izbjeglica s djecom mogu dobiti Medicaid kada dođu u Sjedinjene Američke Države. Svaka država ima različite uvjete vezane za to ko

može dobiti Medicaid i koliko dugo. Pitajte svog socijalnog radnika o uvjetima Medicaid programa u vašoj državi. Ako ste na Medicaidu trebate imati Medicaid karticu s brojem.

## KOJE SU VRSTE MEDICAID PLANOVА?

Različiti Medicaid planovi imaju različite doktore koji rade na različitim lokacijama. Pobrinite se da izaberete plan koji ima doktora u vašoj blizini. Možete poštom dobiti formulare o različitim planovima. Nastojte izabrati plan koji je dobar za vas ili pitajte socijalnog radnika za pomoć.

## KO MI MOŽE POMOĆI DA DOBIJEM MEDICAID?

Vaš socijalni radnik vam u Odsjeku za socijalne usluge može pomoći popuniti molbu za Medicaid u prvom mjesecu kada dođete u SAD. Poštom ćete dobiti karticu koju možete koristiti u bolnici.

## ŠTA AKO NE ISPUNJAVAM UVJETE ZA MEDICAID?

Izbjeglice mogu biti na Medicaidu 7 godina ako ispunjavaju uvjete u svojoj državi. Izbjeglice koje nemaju djecu i zarađuju puno vjerovatno ne ispunjavaju uvjete za Medicaid. Izbjeglice koje nemaju pravo na Medicaid mogu dobiti *Refugee Medical Assistance* (*Zdravstvena pomoć za izbjeglice*) prvih 8 mjeseci nakon što dođu u SAD. Refugee Medical Assistance je na raspolaganju izbjeglicama, azilantima, osobama s Kube i Haitija, te žrtvama trgovine ljudima.

## AKO SAM NA MEDICAIDU, GDJE DA IDEM ZA ZDRAVSTVENU NJEGУ?

Neke bolnice i doktori u Americi prihvataju Medicaid, a neki ne. Uvijek prije pregleda nazovite doktora i provjerite prihvata li vaš Medicaid program.

## KOLIKO DUGO MEDICAID TRAJЕ?

Nakon prvih 8 mjeseci u SAD, izbjeglice više nemaju pravo na Refugee Medical Assistance, ali još uvijek mogu imati pravo na Medicaid. Važno je da porodice izbjeglica dobiju sve vakcine u prvih osam mjeseci dok su besplatne. Nakon što se Medicaid prekine, plaćeno zdravstveno osiguranje može pomoći porodicama da pokriju troškove zdravstvene njegе.

## ŠTA JE ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Zdravstveno osiguranje je program koji pomaže pokriti troškove zdravstvene njegе. Osoba može svaki mjesec uplaćivati novčani iznos osiguravajućoj kući ili može odabratи da joj se taj iznos odbija od platnog čeka. Ako se osoba razboli, osiguravajuća kuća snosi dio medicinskih troškova. Neke bolnice ne prihvataju određene planove osiguranja. Prije nego odete doktoru provjerite prihvata

Da biste imali zdravu trudnoću nastojte svaki dan jesti:

- žitarice (rižu, hljeb, kuskus ili kukuruzno brašno),
- povrće,
- voće,
- mlijeko, jogurt, sir i
- meso i mahunarke.

Bebi koju nosite mogu naškoditi neke supstance. Izbjegavajte sljedeće:

- insekticide, kemikalije za čišćenje i farbe,
- duvanski dim,
- alkoholna pića (pivo, vino, liker) i
- velike količine kafe, čaja ili sokova.

Alkoholna pića mogu prouzročiti urođene anomalije, oštećenje mozga, pa čak i smrt. Duvanski dim može dovesti do toga da se beba rodi premalena ili prebrzo da bi bila zdrava.

## **GDJE MOGU OTIĆI ZA BESPLATNU ILI JEFTINIJU PRENATALNU NJEGU?**

Možete dobiti pomoć za plaćanje zdravstvene njegе tokom trudnoće. Ova prenatalna njega vam može pomoći da rodite zdravu bebu. Svaka država ima program za pomoć. Da saznate više o programu u vašoj državi nazovite: 1-800-311-2229 ili pitajte svog socijalnog radnika za ostale mogućnosti.

## **Za više informacija o zdravoj trudnoći na internetu, pogledajte:**

[www.nlm.nih.gov/medlineplus/prnatalcare/html](http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/prnatalcare/html)  
[www.4women.gov/faq/prenatal/html](http://www.4women.gov/faq/prenatal/html)  
[www.cdc.gov/ncbddd/bd/abc](http://www.cdc.gov/ncbddd/bd/abc)  
[www.kidshealth.org/parent/](http://www.kidshealth.org/parent/)

• • •

*Informacije u ovoj brošuri su preuzete iz materijala koje su sastavili:*

*U.S. Department of Health and Human Services*

*Centers for Disease Control*

*International Food Information*

*Council Foundation*

*March of Dimes*

*State Family Planning Administrators*

*Center for Health Training, WA*

*Ova brošura je finansirana iz fondova Department of Health and Human Services Office of Refugee Resettlement (Ureda za naseljavanje izbjeglica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb).*

### **KONTAKT INFORMACIJE:**

**riht@uscrdc.org**  
**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**  
**1717 Massachusetts Ave., NW**  
**Suite 200**  
**Washington, DC 20036**  
**Telefon: 202 • 347 • 3507**  
**Faks: 202 • 347 • 7177**  
**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**



## **Zdrava trudnoćа Healthy Pregnancy (Bosnian)**



**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**  
Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911

Trudnoća je jako važan period u životu žene. Ova brošura pruža informacije o tome kako iznijeti zdravu trudnoću uz “rano otkrivanje”, redovnu “prenatalnu njegu” i zdravu ishranu.

## ŠTA JE RANO OTKRIVANJE?

Rano otkrivanje je kada rano saznate da ste trudni. To vam može pomoći da se bolje brinete za sebe i za bebu.

# ŠTA DA RADITE AKO MISLITE DA STE TRUDNI?

Ako primjećujete znake trudnoće možete u bilo kojoj apoteci bez recepta kupiti test za trudnoću. Ako test pokaže da ste trudni, otidite doktoru. Doktor će potvrditi rezultat drugim testom. Preporučuje se da odete doktoru u prva dva mjeseca trudnoće. Doktor će vam odgovoriti na sva pitanja koja eventualno možete imati o trudnoći. Jako je važno da odete doktoru što prije radi prenatalne njege.

## ŠTA JE PRENATALNA NJEGA?

Prenatalna njega je zdravstvena njega koju dobijate u trudnoći.

Brinite se za sebe i svoju bebu tako što ćete:

- rano dobiti prenatalnu njegu.
  - redovno odlaziti na prenatalne preglede. Vaš doktor će vam zakazati nekoliko pregleda tokom trudnoće. Ne propuštajte ni jedan!
  - slijediti savjete doktora.

Prenatalna njega također uključuje i laboratorijske testove, ultrazvuk i ostale trudničke testove. Ovi testovi se obavljaju kako bi se osiguralo da ste i vi beba zdravi tokom trudnoće.

# ZAŠTO MI TREBA PRENATALNA NJEGA?

Prenatalna njega će vam pomoći da vi i beba ostanete zdravi. Bebe majki koje imaju prenatalnu njegu će najverovatnije imati veću težinu po rođenju, a trudnoća će biti manje problematična. Doktori mogu pronaći problem dovoljno rano ako majka dolazi na pregled svaki mjesec do dva mjeseca. Rani tretman može spriječiti problem da se pogorša. Redovna zdravstvena njega je najbolje za vas i za bebu. Pitajte svog socijalnog radnika

za savjet kojem doktoru da odete ili o prevodilačkim uslugama.

## KAKO DA IMAM ZDRAVU TRUDNOĆU?

I vi i beba možete biti zdravi tokom trudnoće ako:

- pijete šest do osam čaša vode, prirodnog voćnog soka ili mlijeka svaki dan,
  - uzimate vitamine koji sadrže "folnu kiselinu", "željezo" i "kalcij",
  - šetate,
  - dovoljno spavate,
  - provjerite sa doktorom da li su lijekovi koji uzimate sigurni za vas i za bebu,
  - dobijete vakcinu protiv gripe i
  - izbjegavate stres.



Visok krvni nolesterin je naj eš i uzrok srahih oboljenja.

Kada je previše holesterina u vašoj krvi on se taloži na zidove arterija. Vremenom ovo uzrokuje "otvrdnjavanje arterija" (zakrene je vaših arterija), tako da arterije postanu sužene što usporava ili blokira dotok krvi do srca. Ovo može uzrokovati srani udar.

### **ZNACI VISOKOG HOLESTERINA**

Visok holesterin obično nema nikakvih upozoravajućih simptoma, tako da je teško ili gotovo nemoguće znati da li vam je nivo holesterina normalan bez testiranja vaše krvi. Ljudi preko 40 godina starosti bi trebali redovno kontrolisati nivo holesterina u krvi.

### **SPRIJEITE BOLEST SRCA:**

Bolest srca se može sprijeiti! Sa malim promjenama u načinu ishrane i vježbanjem vi možete umanjiti rizik od sravnog oboljenja.

- Povejte fizičku aktivnost vježbajte (ako je to samo šetnja po pola sata tri puta sedmično)
- Izbjegavajte pušenje ili boravak sa osobama koje puše
- Smanjite stres.
- Ograničite alkoholnu piću
- Održavajte normalnu težinu (Nemojte se previše udebljati)
- Jeite dosta svježeg voća i povrća.

**Za opširnije informacije, pogledajte internet stranice slijedećih organizacija:**

American Heart Association

[www.americanheart.org](http://www.americanheart.org)

National Stroke Association

[www.stroke.org](http://www.stroke.org)

The Centers for Disease Control and Prevention

[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

The U.S. Department of Agriculture

[www.usda.gov](http://www.usda.gov)

• • •

*Informacije za ovu brošuru su adaptirane iz materijala koje su razvili:*

*The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*

*The U.S. Department of Agriculture (USDA)*

*American Heart Association*

*National Stroke Association*

*Ova brošura je napravljena uz finansijsku pomoć Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za Izbjeglice i Raseljena lica.*

### **KONTAKT INFORMACIJA:**

[riht@uscrdc.org](mailto:riht@uscrdc.org)

**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**

**1717 Massachusetts Ave., NW**

**Suite 200**

**Washington, DC 20036**

**Telefon: 202 • 347 • 3507**

**Fax: 202 • 347 • 7177**

[www.refugees.org](http://www.refugees.org)



## **Šta je bolest srca?**

**(Heart Disease-Bosnian)**



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911*

Bolest srca je stanje u kojem kisik i krv bogata hranjljivim sastojcima ne dolazi do srca. Ovo može dovesti do sr anog udara, moždanog udara ili ak smrt.

### ŠTA JE SR ANI UDAR?

Srce radi 24 sata na dan pumpaju i kisik i krv bogatu hranjljivim sastojcima kroz tijelo. Krv dolazi do srca kroz arterije. Kada ljudi jedu nezdravo i ne vježbaju, masno tkivo se nagomilava u arterijama (kolut). To masno tkivo ili kolut se može otvoriti i dovesti do grušanja krvi. Ovo je veoma loše za srce jer ugrušana krv smanjuje dotok krvi do srca i uzrokuje sr anu udar.

### ZNAKOVI SR ANOG UDARA:

- Bol u sredini grudnog koša koji traje više od nekoliko minuta, i koji nestane pa se ponovo pojavi
- Bol u jednoj ili obe ruke, bol u leima, vratu, vilici ili stomaku.
- Gubljenje dah (poteško e u disanju,) sa ili bez bolova u prsimu
- Hladan znoj, mu nina ili osje aj nesvjestice

Žene doživljavaju iste simptome kao muškarci, ali mnogo eš e žene nego muškarci osjete neke druge uobi ajene simptome posebno gubljenje dah, mu ninu/povra anje, i bol u leima ili vilici

### ŠTA BI TREBALO DA URADITE U SLU AJU SR ANOG UDARA?

Zovite odmah hitnu 911. Ne ekajte. Naite na in da odmah do ete u bolnicu. Ako imate sr anu udar ne pokušavajte da sami vozite u bolnicu.

### ŠTA JE MOŽDANI UDAR?

Moždani udar nastupi kada krvni sud koji donosi kiseonik i hranjljive sastojke do mozga eksplodira ili kada je blokirana krvnim ugruškom ili na neki drugi na in. Kada se ovo desi,jedan dio mozga ne dobije krv i kiseonik koji treba i moždane elije veoma brzo odumru. Rezultat toga je trajno ošte enje mozga. Dio tijela kojim ošte ene moždane elije upravljaju prestane raditi kada nervne elije odumru.

### ZNAKOVI MOŽDANOG UDARA:

- Iznenadna utrnulost ili slabost u licu, ruci,ili nozi, posebno na jednoj strani tijela
- Poteško e sa govorom ili razumjevanjem
- Poteško e sa vidom na jednom ili oba oka
- Poteško e sa hodanjem, vrtoglavica, gubitak ravnoteže ili kordinacije
- Iznenadna i veoma jaka glavobolja bez poznatog razloga

### ŠTA BI TREBALO DA INITE U SLU AJU MOŽDANOG UDARA?

Odmah zovite 911 hitnu. Ne ekajte. Na itena in da se odmah prebacite u bolnicu. Ako imate moždani udar nemojte ni slu jno pokušate da sami sebe vozite u bolnicu. Pokušajte da zapamtite kad su se pojavili prvi simptomi moždanog udara. Lije enje sa lijekovima protiv moždanog udara mogu ublažiti dugoro ne efekte moždanog udara.

### HIPERTENZIJA ILI VISOK KRVNI PRITISAK

### ŠTA JE KRVNI PRITISAK?

Svaki otkucaj srca, srce pumpa krv u arterije. Krvni pritisak je sila otpora krvi na zidove arterija.. "Visok" krvni pritisak ili hipertenzija je stanje kada je ta sila prevelika što zna i da srce radi teško. Ti ne možeš osjetiti da tvoje srce radi teško, ali visok krvni pritisak je veoma ozbiljna i po život opasna bolest. Bez lije enja, visok krvni pritisak može uzrokovati:

- Otkazivanje srca
- Otkazivanje bubrega
- Sr anu udar
- Moždani udar
- Promjena vida i sljepilo

### ZNAKOVI VISOKOG KRVNOGRITISKA:

Ne postoje znakovi upozorenja visokog krvnog pritiska. Zbog toga je ova bolest poznata pod nazivom "tihi ubojica". Visok krvni pritisak se može lije iti i kontrolisati sa zdravom ishranom i redovnim vježbanjem.

Kontrolišite vaš krvni pritisak da sazname da li ste vi potencijalni kandidat za tu bolest

### ŠTA JE HOLESTERIN?

Holesterin je mekana substanca sli na masno i, koja se nalazi u krvi. Normalno je imati holesterin jer se on koristi za stvaranje elija (stanica)koje pomažu funkcionisanju naseg tijela. Previše holeterina dovodi do sr anih oboljenja pa ak i do sr anog udara.

## AKO IMATE HIV IZBJEGNITE ŠIRENJE BOLESTI

- Nemojte dojiti djecu
- Koristite predporočnu njegu i liječenje
- Recite svom seksualnom partneru da ste zaraženi sa

HIV prije nego što stupite u seksualni odnos

Praktikujte siguran seks (koristite kondome i Zubne zaštite)

Nemojte koristiti upotrebljavane igle za bušenje tijela, inekcije ili tetoviranje

## NAUITE KAKO SE PRAVILNO KORISTI MUŠKI KONDOM!

- Otvorite kondom prstima, NE SA ZUBIMA.
- Stisnute vrh kondoma da se uvjerite da nema zraka u kondomu
- Navucite kondom sve do kraja erektnog penisa. Ako ne možete lako navu u kondom, bacite ga i uzmete novi.
- Poslije odnosa (seksa) držite dno kondoma pažljivo i uskoro nakon ejakulacije izvadite penis
- Bacite iskorišteni kondom i operite penis
- NIKADA NEMOJTE KORISTITI KONDOM VIŠE PUTA
- Vježbate prije nego što po nete koristiti kondom.

**Za dodatne informacije o testiranju na HIV-virus u vasem gradu, nazovite 1-800-342-2437, ili putem internet-a:**

[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

[www.hivpositive.com](http://www.hivpositive.com)

[www.thebody.com](http://www.thebody.com)

• • •

*Informacije za ovu brošuru su adaptirane iz materijala koje su razvili:*

*The National Minority AIDS Council*


*The Centers for Disease Control  
and Prevention (CDC)*

*Body Health Resources Corporation*

*Ova brošura je napravljena uz finansisku pomoć  
Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za  
Izbjeglice i Raseljena lica.*

### KONTAKT INFORMACIJA:

**riht@uscridc.org**  
**U.S. Committee for Refugees and  
Immigrants**  
**1717 Massachusetts Ave., NW**  
**Suite 200**  
**Washington, DC 20036**  
**Telefon: 202 • 347 • 3507**  
**Fax: 202 • 347 • 7177**  
**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**



## ŠTA JE HIV (HIV/AIDS-Bosnian)



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)  
*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
 Upholding Freedom since 1911*

## **OSNOVNE INJENICE O HIV/ SIDA**

HIV (Virus opadanja sposobnosti imunološkog (odbrambenog) sistema organizma) je virus koji uzrokuje SIDU( sindrom ste enog imunološkog (odbrambenog) deficita)

HIV uzrokuje da tijelo izgubi prirodnu zaštitu protiv bolesti, ak i uobi ajenih bolesti kao što je prehlada. Ljekar kaže da osoba ima SIDU kad je tijelo te osobe oslabilo i kad se ne može boriti protiv nikakve bolesti.

HIV infekcije se mogu sprije iti! Ljudi zaraženi sa HIV virusom mogu živjeti dug život sa pravilnom zdravstvenom njegom i ako se dijagnozira na vrijeme.

## **KAKO SE HIV/SIDA PRENOSI?**

SIDA se prenosi preko krvi, sjemene te nosti, mlijeko iz dojki i vaginalne sluzi osobe zaražene sa HIV. HIV se prenosi sa jedne osobe na drugu direktnim dodirom, tokom spolnog odnosa,dijeljenjem igala za inekcije, bušenjem tijela (uklju uju i uši) i tetovažom (umjetnost na tijelu), poroda i dojenja.

Krv koja se daje za transfuziju u Sjedinjenim Državama je testirana tako da ne postoji rizikod zaraze prilikom transfuzije krvi u ljekarskom uredu.

Ne možete dobiti HIV kad dajete krv u Sjedinjenim Državama.

Vlada Sjedinjenih Država preporu uje da svatko izmedju 13 i 64 godine starosti bude testiran na HIV tokom redovnog zdravstvenog pregleda.

## **TESTIRANJE NA HIV**

Ne može se ustanoviti bez testa da li je osoba zaražena sa HIV

Ljudi mogu izgledati zdravo, mogu biti debeli ili u dobroj formi, ne moraju imati modrice i

otvorene rane, a mogu biti zaraženi sa HIV i biti u stanju da zaraze druge osobe. Jedini siguran način je da se ustanovi da li je neko zaražen je testiranje na HIV.

HIV testiranje je veoma jednostavno. U mnogim gradovima postoje klinike za besplatno ili veoma jeftino testiranje na SIDU.

HIV se testira vadjenjem krvi iz prsta ili uzimanjem uzorka pljuva ke.Rezultati testa se dobiju u roku od 20 minuta.

Testiranje je tajno (povjerljivo) ili anonimno. Tajno testiranje: Ime testirane osobe se drži u povjerenju i samo se rezultati testa izvještavaju predstavnicima javnog zdravstva kao što je Državni zdravstveni odjel (State Health Department)

Ne možete se zaraziti sa HIV:

- Obnim kontaktom
- Rukovanjem
- Grljenjem , Ljubljenjem
- Kašljanjem, kihanjem
- Davanjem krvi
- Korištenjem bazena
- Sjede i na toialetu
- Dijeljenjem posteljine
- Dijeljenjem viljuški, kašika, drvenih štapića, noževa, tanjira, zdjela i aša
- Ugrizima komaraca I drugih insekata



## **KAKO SE MOŽETE ZAŠTITI OD HIV?**

### **Bez rizika ste ako**

- Apstinirate (uzdržavate se, nemate seks sa drugim osobama)

Vi i vaš seksualni partner ste bili testirani na HIV u zadnjih šest mjeseci i test je bio negativan

- Imate seks samo sa jednim (vašim) partnerom (praktikujte siguran seks)
- Ne koristite tu e igle za injekcije, bušenje tijela ili tetovažu

## **Neki Rizik od HIV**

- Praktikujte siguran seks
- Praktikujte sigurnije koristenje igala

## **ŠTA JE SIGURAN SEKS?**

Siguran seks blokira direktni kontakt sa sjemenom, vaginalnom sluzii i krvlju pravilnim korištenjem gumenog kondoma (ženskog ili muškog) I Zubne zaštite(lateks barijera ) kod oralnog seksa.

Prije nego što imate seks:

- Praktikujte korištenje lateks kondoma (muških i ženskih) da biste nauili kako se koriste prije nego što imate seks
- Nemojte imati seks poslije drogiranja ili konzumiranja alkohola
- Nemojte koristiti vazelin ili el za pomazivanje, koristite sredstva na bazi vode

## **ŠTA JE SIGURNO (SIGURNIJE) KORIŠTENJE IGALA?**

Uvijek koristite iste nove igle za ubrizgavanje lijekova,droge,bušenje ili tetoviranje.Korištene prljave igle ne bi trebalo davati drugima. Neki gradovi nude specijalne programe razmjene igala, nove za upotrebljenje, u svrhu zaštite od zaraze.

Ako osip traje više od tri dana ili se pogorša, odnesite bebu doktoru. Nakon mijenjanja pelena uvijek operite ruke sapunom kako biste spriječili širenje bacila.

## KUPANJE BEBE

NIKADA ne ostavljajte bebu samu. Ako morate izaći iz kupatila, zamotajte bebu u ručnik i ponesite je sa sobom. Nakon kupanja, odmah zamotajte bebu u ručnik vodeći računa da joj pokrijete i glavu.

## IGRANJE S BEBOM

Igranje s bebom može biti zabavno, a istovremeno je i važno za razvoj mozga bebe. Čak iako je beba jako mala da razumije šta govorite, važno je da nauči kako se komunicira. Navedene su neke aktivnosti koje možete uraditi da pomognete socijalni razvoj svoje bebe.

- Čuvajte bebu što više možete i pokažite joj da je volite.
- Čitajte svojoj bebi najmanje 6 sati sedmično.
- Pjevajte joj.
- Pričajte s njom.

**Za više informacija o zdravlju djece na internetu, pogledajte:**

[www.cdc.gov/women/kids/index](http://www.cdc.gov/women/kids/index)

[www.momandbaby.org](http://www.momandbaby.org)

[www.kidshealth.org](http://www.kidshealth.org)

• • •

*Ova brošura je napravljena uz pomoć informacija i resursa sljedećih agencija:*

*Centers for Disease Control*

*National Center for Education in  
Maternal and Child Health*

*Ova brošura je finansirana iz fondova Department of Health and Human Services Office of Refugee Resettlement (Ureda za naseljavanje izbjeglica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb).*

### KONTAKT INFORMACIJE:

[riht@uscridc.org](mailto:riht@uscridc.org)

**U.S. Committee for Refugees and  
Immigrants**

1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200

Washington, DC 20036

Telefon: 202 • 347 • 3507

Faks: 202 • 347 • 7177

[www.refugees.org](http://www.refugees.org)



## Kako da vam beba bude zdrava

## Keeping Your Baby Healthy (Bosnian)



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911*

## NJEGA BEBE

Praćenje rasta i napretka bebe može biti uzbudljiv period u životu roditelja. Postoje aktivnosti koje možete uraditi da pomognete svojoj bebi da se fizički i emotivno razvija. Ova brošura će vam pomoći da vam beba bude sretna i zdrava u vašem novom domu u SAD.

## DOKTOR VAŠE BEBE

Roditelji i doktori su partneri koji zajednički rade na očuvanju zdravlja bebe. Roditelji svoje bebe poznaju bolje od bilo koga drugog jer oni provode najviše vremena s njima. Vaš doktor zna o zdravlju, razvoju i ishrani.

## HRANJENJE BEBE

Majčino mlijeko je izuzetno važan izvor ishrane vaše bebe i hranjivije je od kravljeg mlijeka ili mlijeka u prahu. Dojite bebu što je duže moguće. Dajte bebi čvrstu hranu tek kada napuni 6 mjeseci. Pobrinite se da joj dajete dovoljno povrća i voća. Izbjegavajte med, sokove i kravljje mlijeko sve dok beba ne napuni godinu dana.

## POSJETE DOKTORU

Tokom prve godine života bebe brzo rastu i razvijaju se. Doktori i medicinske sestre u Americi će htjeti često vidjeti vašu bebu. Obično kada je beba stara dva dana, mjesec dana, dva mjeseca, četiri mjeseca, šest mjeseci, devet mjeseci i jednu godinu.

Ove posjete su jako važne jer doktor ima priliku pregledati bebu i provjeriti da li je zdrava i razvija li se dobro. Doktor će pregledati uši i oči bebe i dati joj vakcine.

U SAD doktori preporučuju sljedeće vakcine za bebe:



- hepatitis B,
- DTaP,
- PCV,
- hib,
- polio,
- MMR
- hep A, te
- vakcinu protiv malih boginja.

Doktor vaše bebe će vam dati spisak neophodnih vakcina, te raspored kada ih beba treba primiti.

## SPRIJEČAVANJE OSIPA OD PELENA

Bebe koje nose pelene često dobivaju osip. Da spriječite i zaliječite osip od pelena, upamtite ovih nekoliko savjeta:

- Promijenite pelenu svaki put kada se zaprlja.
- Koristite kremu za bebe da zaliječite osip. Potražite kremu sa cink oksidom ili kremu s A i D vitaminom.
- Pustite bebu da bude bez pelene jedan dio dana.
- Ako se osip pojavi oko nogu i po stomaku bebe, promijenite marku pelena.
- Ponekad se osip javlja kada je beba alergična na novu vrstu hrane. Prestanite davati novu hranu da vidite hoće li se osip povući.

## POZNATI AMERIKANCI S INVALIDNOŠĆU

Franklin Roosevelt, *Predsjednik SAD*  
Fizička invalidnost

Marlee Matlin, *Glumica*  
Gluha

Terrance Parkin, *Olimpijski plivač*  
Gluh

Jim Abbott, *Profesionalni igrač bezbola*  
Amputacija

Magic Johnson, *Umirovljeni igrač NBA*  
Pozitivan na HIV

Ray Charles, *Muzičar*  
Slijep

Chris Burke, *Glumac*  
Downov sindrom

Za više informacija na internetu o uslugama  
za ljudе s invalidnošću, pogledajte:

[www.disabilityinfo.gov](http://www.disabilityinfo.gov)

• • •

Informacije u ovoj brošuri su sastavili:

*U.S. Department of Commerce  
Economics and Statistics Administration*

*U.S. Census Bureau*

*The National Women's Health  
Information Center*

*U.S. Department of Health and  
Human Services*

*Office on Women's Health*

Ova brošura je finansirana iz fondova Department of Health and Human Services Office of Refugee Resettlement (Ureda za naseljavanje izbjeglica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb).

### KONTAKT INFORMACIJE:

[riht@uscrdc.org](mailto:riht@uscrdc.org)  
**U.S. Committee for Refugees and  
Immigrants**  
1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200  
Washington, DC 20036  
Telefon: 202 • 347 • 3507  
Faks: 202 • 347 • 7177  
[www.refugees.org](http://www.refugees.org)



**Živjeti s invalidnošću u  
Sjedinjenim Američkim  
Državama**

**Living with Disabilities  
in the United States  
(Bosnian)**



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)  
Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911

## KOJI SU ZNACI INVALIDNOSTI?

Osobe s invalidnošću mogu imati fizička ili mentalna stanja zbog kojih im je otežano raditi neke stvari. To može uticati na:

- učenje,
- sluš,
- govor,
- disanje,
- hodanje,
- vid i
- njegu o samom sebi.

## ŽIVJETI S INVALIDNOŠĆU U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

Mnoge su dobre strane života u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna od najboljih stvari je da Amerikanci vjeruju kako osobe s invalidnošću mogu biti aktivne i raditi, ali im treba pomoći.

U Sjedinjenim Američkim Državama živi više od 50 miliona ljudi s invalidnošću. Gotovo polovina invalidnih osoba radi.

Amerikanci mogu na invalidne osobe gledati drugačije nego ljudi u vašoj zemlji. Ova brošura će vam pomoći da naučite o uslugama za invalidne osobe u Sjedinjenim Američkim Državama.

U SAD, osobe s invalidnošću mogu:

- ići u školu,
- vjenčati se i postati roditelji,
- raditi,
- voziti,
- baviti se sportom i
- postati profesionalci.

U Sjedinjenim Američkim Državama postoje zakoni koji pomažu invalidnim osobama da žive sretne i produktivne živote.

## DJECA S INVALIDNOŠĆU

Neka djeca su rođena s invalidnošću, kod nekih se invalidnost razvije kasnije. Često niko za to nije kriv. Možda ste se navikli sami brinuti za svoje dijete, ali u SAD možete dobiti pomoći. U redu je tražiti i primiti pomoći.

Djeca s invalidnošću mogu ići u lokalnu školu i dobiti dodatnu pomoći koja se naziva "specijalno obrazovanje". Nastavnici i osoblje škole prave individualne obrazovne programe specijalno namijenje potrebama svakog djeteta s invalidnošću.

## USLUGE PODRŠKE

Postoje također i privatne grupe i organizacije koje pomažu osobama s invalidnošću da:

- nauče čitati ili koristiti štap,
- nauče brinuti sami o sebi,

- nauče nove vještine za posao ili pronađu posao,
- nauče putovati kroz grad ili koristiti banku,
- nauče sami kuhati i
- nauče koristiti invalidska kolica.

Oni koji se brinu o invalidnoj osobi trebaju razgovarati sa socijalnim radnikom o raspoloživim uslugama u zajednici, te kako ih koristiti.

## BRIGA ZA OSOBE S INVALIDNOŠĆU

Može biti jako teško brinuti se o osobama s invalidnošću. U Sjedinjenim Američkim Državama postoje resursi raspoloživi za pomoći i njegu invalidnog člana porodice. Neke osobe s invalidnošću žive sa svojim porodicama, neke žive u specijalnim domovima. Pitajte svog socijalnog radnika o resursima raspoloživim za porodice osoba s invalidnošću.

Osobe koje pružaju njegu invalidnoj osobi trebaju se brinuti i same o sebi. Evo nekoliko načina da se pobrinete za sebe:

- pronađite vrijeme da vježbate,
- naučite o resursima u zajednici,
- tražite i cijenite pomoći,
- hranite se zdravo,
- dovoljno se odmarajte,
- pronađite sistem podrške,
- pronađite vrijeme za opuštanje i
- odvojite vrijeme za sebe.

## SAVJETI KAKO DA POSTANETE VIŠE AKTIVNI:

- Hodajte! Idite na dvije brze 15 minutne šetnje svakodnevno.
- Idite nap les.
- Igrajte se sa vašom djecom.
- Play with your children.
- Idite uz stepenice umjesto da koristite lift.
- Iza ite iz autobusa jednu stanicu ranije.
- Gledajte manje televiziju i kre ite se tokom reklama
- Parkirajte na suprotnoj strani trgovackog centra kada idete u kupovinu

## AKO POSTANETE FIZIČKI AKTIVNIJI POMO I ETE SAMI SEBI DA:

- Smanjite rizik da dobijete bolest srca, moždani udar i še ernu bolest
- Poboljšate stabilnost zglobova
- Poboljšate pokretljivost
- Zadržite fleksibilnost i u starosti
- Sprije ite osteoporozu i lomove kostiju
- Poboljšate raspoloženje i smanjite simptome neuroze i depresije
- Pove ate svoje samopouzdanje
- Smanjite stress

## Za zdravstvene informacije na Internetu, pogledajte:

American Heart Association  
[www.americanheart.org](http://www.americanheart.org)

American Diabetes Association  
[www.diabetes.org](http://www.diabetes.org)

The Centers for Disease Control and Prevention  
[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

The U.S. Department of Agriculture  
[www.usda.gov](http://www.usda.gov)

Medline Plus  
[www.medlineplus.gov](http://www.medlineplus.gov)

• • •

*Ifornacije za ovu brošuru su adaptirane iz materijala koje su razvili:*

*The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*

*The U.S. Department of Agriculture*

*American Heart Association*

*American Obesity Association*


*American Diabetes Association*

*Georgia State University, Department of Geography and Anthropology*

*Ova brošura je napravljena uz finansisku pomoć Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za Izbjeglice i Raseljena lica.*

### KONTAKT INFORMACIJA:

**riht@uscridc.org**  
**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**  
**1717 Massachusetts Ave., NW**  
**Suite 200**  
**Washington, DC 20036**  
**Telefon: 202 • 347 • 3507**  
**Fax: 202 • 347 • 7177**  
**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**



## Šta je gojaznost?

(Obesity-Bosnian)




**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**  
*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
 Upholding Freedom since 1911*

## ŠTA JE GOJAZNOST?

Gojaznost je bolest kod koje osoba ima previše tjelesne težine i previše tjelesne masnoće (sala). Najčešći uzrok gojaznosti je prekomjerno jelo i nedovoljna fizička aktivnost (vježbanje). Izbjeglice mogu postati gojazne kada se presele u novu zemlju i promjene ishranu.

Gojaznost utiče na srce, pluća, zglobove i kosti, može dovesti do oštete enja kostiju i zglobova, a i do skra enja životnog vijeka. Prekomjerna težina (gojaznost) smanjuje sposobnost kretanja i uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme, kao što su:

- Visok krvni pritisak
- Šećerna bolest
- Bolest srca,
- Moždani udar i
- Problemi sa disanjem.




## KAKO MOŽETE SPRIJEĆI GOJAZNOST:

- Budite fizički aktivni (vježbajte) najmanje tri puta sedmih po 30 minuta.
- Vašu fizičku aktivnost možete povećati šetnjom, bavljenjem nekim sportom, radom u vrtu ili korištenjem stepenica.
- Prestanite pušiti. Pušenje negativno utiče na opšte zdravlje i pogoršava uzroke gojaznosti.
- Jedite više voća i povrća.
- Ogranicite konzum alkohola koju pijete.

## SAVJETI ZA ZDRAVU ISHRANU:

- Jedite raznovrsnu hranu svaki dan da dobijete vitamine i minerale koje vaše tijelo treba da raste i da bude zdravo.
- Jedite manje ili smanjene porcije ipsa, keksa, slatkiša, bombona, putera, margarina, majoneze, soli, pržene hrane, sladoleda, šerbe i sode.
- Jedite manje pržene hrane i hrane koja sadrži visok procenat skrobne masti (keksi, kola i različita peciva).
- Jedite hljeb (kruh) od od neprerađenih (cijelog zrna) žitarica što su crni pšenični hljeb i smedja riža.
- Jedite puno svježeg voća i povrća.
- Koristite veoma malo masnoće, ulja ili putera kada kuhatate.
- Koristite uljni sprej na bazi povrća.

- Pokušajte da pečete, kuhatate, pripremate na pari ili roštilju jela umjesto da pržite.
- Jedite meso sa malo masnoće kao što je piletina, uretina ili nemasna govedina.
- Koristite nemasno mlijeko, ili mlijeko, sir i jogurt sa malim postokom masnoće (1%).



## ODGOVORNOSTI PACIJENTA:

- Razgovarajte sa vasim ljekarom;
- Informisite se o vasem stanju i lijecenju;
- Dajte sto iskrenije i potpune informacije;
- Pratite lijecenje i uzmite lijekove koji su vam propisani;
- Pitajte pitanja o lijecenju, rizicima i testovima;
- Prijavite vasem doktoru bilo kakve promjene u vasem stanju;
- Odrzite ili otkazite termine prema pravilima zdravstvene ustanove vaseg ljekara;
- Platite zdravstvene usluge koje vase osiguranje ne pokriva.

## Za zdravstvene informacije na internetu, pogledajte:

The U.S. Department of Labor  
[www.dol.gov](http://www.dol.gov)

Agency for Healthcare Research  
and Quality  
[www.ahrq.gov](http://www.ahrq.gov)

American Hospital Association  
[www.hospitalconnect.com](http://www.hospitalconnect.com)

• • •

*Ifornacije za ovu brošuru su adaptirane iz materijala koje su razvili:*

*The U.S. President's Commission on Quality  
First: Better Health Care for All Americans*

*Ova brošura je napravljena uz finansisku pomoć  
Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za  
Izbjeglice i Raseljena lica.*

**KONTAKT INFORMACIJA:**  
**riht@uscrdc.org**  
**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**  
**1717 Massachusetts Ave., NW**  
**Suite 200**  
**Washington, DC 20036**  
**Telefon: 202 • 347 • 3507**  
**Fax: 202 • 347 • 7177**  
**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**



Photo credit: USCRI/Albany

## Prava i Odgovornosti Pacijenata

(Patient's Rights-Bosnian)



**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**  
*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911*


## IMATE PRAVO:

- Na kvalitetnu zdravstvenu njegu, bez obzira na rasu, vjeru, godine starosti, seksualno opredjeljenje ili nacionalno porijeklo
- Na njegu koja poštuje vaša psihosociološka, duhovna i kulturnoška veđovanja koja oblikuju vaš pogled na bolest
- Poštovanje i obzirnost tokom lijeenja
- Da dobijete informacije o vašim ljekarima, (vašem zdravstvenom planu) planiranom lijeenju i zdravstvenoj ustanovi
- Da vam daju informacije na vama razumljiv način
- Da vam pruže hitnu njegu uz vašu prethodnu saglasnost .(Vi ćete platiti za ove usluge.)
- Imate pravo da tražite i dobijete brz i adekvatan odgovor na sva vaša pitanja i primjedbe o vašem lijeenju ili medicinskim uslugama
- Da vaš zdravstveni karton i informacije ostanu privatni
- Da vidite i dobijete kopiju vašeg zdravstvenog kartona
- Tražiti da se greške ili bilo kakve nejasne informacije poprave ili uklone sa vašeg zdravstvenog kartona
- Da pitate pitanja vašeg doctora, medicinskog tehničara ili drugo medicinsko osoblje
- Da vam svi testovi i tretmani budu objašnjeni na način vama razumljiv
- Imate pravo da izaberete koji će zdravstveni tretman dobiti i
- Da aktivno učestvujete u vašoj zdravstvenoj njegi (lijeenju).
- Actively participate in your health care.



u djece. Kako biste spriječili nastajanje bacila u hrani slijedite ova opća pravila.

- Nakon upotrebe perite daske za sjećenje, posuđe i radne površine vrućom vodom i sapunom ili varikinom.
- Meso i povrće sijecite na odvojenim daskama za sjećenje.
- Koristite plastične daske umjesto drvenih jer se bakterije teže zavuku u plastiku.
- Nakon spremanja hrane za čišćenje koristite papirne ručnike umjesto tkanine.
- Ne stavljajte kuhano meso na tanjur ili površinu gdje ste držali sirovo meso.
- Svježe mlijeko uvijek čuvajte u frižideru.
- Ne zamrzavajte ponovo već odleđeno meso.
- Ne ostavljajte hranu u otvorenoj konzervi.
- Hlađenje u frižideru podesite na srednje kako biste sačuvali hranu.



"Sačuvajte hranu  
hladnim frižiderom"

## Za više informacija na internetu o sigurnosti hrane i higijeni pogledajte:

[www.cdc.gov/cleanhands](http://www.cdc.gov/cleanhands)

[www.cdc.gov/foodsafety](http://www.cdc.gov/foodsafety)

• • •

*Informacije u ovoj brošuri su preuzete iz materijala koje su sastavili:*

*European Union Risk Analysis  
Information Network*

*Media Materials Clearinghouse*

*Centers for Disease Control*

*Ova brošura je finansirana iz fondova Department of Health and Human Services Office of Refugee Resettlement (Ureda za naseljavanje izbjeglica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb).*

### KONTAKT INFORMACIJE:

[riht@uscrdc.org](mailto:riht@uscrdc.org)  
**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**  
1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200  
Washington, DC 20036  
Telefon: 202 • 347 • 3507  
Faks: 202 • 347 • 7177  
[www.refugees.org](http://www.refugees.org)



## Lična i higijena u kući Personal and Home Hygiene (Bosnian)



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)  
Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911

## ZAUSTAVITE ŠIRENJE BACILA - PERITE RUKE

Pranje ruku je najbolji način prevencije bolesti kao što su prehlada i gripa. Bacili se lako prenose s osobe na osobu dodirom. Upotreba "antibakterijskog" ili "dezodorirajućeg" sapuna je najbolji način uništavanja bacila koji šire bolesti.

## ČISTO TIJELO VAS ČUVA ZDRAVIM

Kupanjem dezodorirajućim ili antibakterijskim sapunom uništavate bacile koji stavaraju neugodne tjelesne mirise.

Nakon kupanja obucite čistu odjeću i čist donji veš.

Pranje kose šamponom dva puta sedmično može spriječiti perutanje kože glave. Regeneratori mogu spriječiti isušivanje kose nakon pranja. Za različite vrste kose potrebni su različiti šamponi i regeneratori. Pitajte prijatelje i porodicu za savjet.

Šampon koji kupujete u prodavnici ne može usmrtiti vaške. Ako imate vaške, morate otići doktoru da dobijete specijalni šampon.

## UČITE DJECU I PORODICU KADA PRATI RUKE SAPUNOM

1. Prije jela, kuhanja i dodirivanja hrane.
2. Nakon upotrebe WC-a.
3. Nakon pranja djeteta ili mijenjanja pelena bebe.
4. Učite djecu i porodicu kako da ispravno peru ruke.

## UČITE DJECU I PORODICU KAKO DA ISPRAVNO PERU RUKE

1. Pokvasite ruke pod vrućom vodom.
2. Uzmite sapun i sapunjajte ruke 45 sekundi.
3. Pažljivo operite između prstiju i ispod noktiju.
4. Isperite tekućom vodom i posušite papirnatim ili čistim pamučnim ručnikom.
5. Bacili se mogu zavući ispod noktiju, pa je najbolje nokte kratko rezati.

Dezodorans se stavlja ispod pazuha radi smanjivanja neugodnog mirisa tijela. Dezodoransi mogu biti tečni, u gelu ili u spreju. Mogu ih upotrebljavati i muškarci i žene. Dobra je ideja da njegujete kosu ako idete u školu ili radite.

## ČISTO RUBLJE SPRIJEČAVA STVARANJE BACILA

Pranje odjeće i posteljine deterdžentom za rublje najmanje jednom sedmično spriječava kožne osipe.

## ČISTA KUĆA SPRIJEČAVA STVARANJE BACILA

Insekti i miševi šire bacile. Često brišite kuhinju i perite podove sapunom i varikinom.

## ČISTA KUHINJA SPRIJEČAVA BOLESTI

Bacili se najčešće mogu naći u mlijeku, jajima, peradi, svinjetini, junetini i ribi. Jako su štetni i čak mogu izazvati smrt



## DUGORO NE PREDNOSTI OD PRESTANKA PUŠENJA

periodu izme u pet i petnest godina od prestanka pušenja, rizik od šloga je isti kao i kod ljudi koji nisu nikada pušili

Deset godina poslije prestanka pušenja , rizik od raka plu a opane za pola nego kod onih koji nastave pušiti, rizik od raka usta, grla, jednjaka, mokra nog mjehura i guštera e se smanjuje, tako e se smanjuje rizikod dobivanja ira na stomaku.

Petnest godina nakon prekidanja pušenja, rizik od dobivanja koronarne bolesti srca je sli an kao I kod ljudi koji nisu nikada pušili, a i rizik od smrti se vra a skoro na razinu osoba koje nikada nisu pušile.

### Za zdravstvene informacije putem telefona:

Toll-free National Quitline:  
1-800-QUIT-NOW

American Cancer Society:  
1-800-ACS-2345

The Centers for Disease Control and Prevention  
1-800-CDC-1311

Cosmetic Executive Women  
Cancer Information Service  
1-800-4-CANCER

American Heart Association Information Line  
1-800-AHA-USA1

### Za zdravstvene informacije na internetu, pogledajte:

The U.S. Government

[www.smokefree.gov](http://www.smokefree.gov)  
National Cancer Institute  
[www.cancer.gov](http://www.cancer.gov)  
American Lung Association  
[www.lungusa.org](http://www.lungusa.org)  
American Cancer Society  
[www.cancer.org](http://www.cancer.org)  
American Heart Association  
[www.americanheart.org](http://www.americanheart.org)

• • •

*formacije za ovu brosuru su adaptirane iz materijala  
koje su razvili:*

*World Health Organization (WHO)*  
*The Centers for Disease Control  
and Prevention (CDC)*  
*National Cancer Institute*  
*American Lung Association*  
*American Cancer Society*  
*American Heart Association*  
*Campaign for Tobacco-Free Kids*

*Ova brosura je napravljena uz finansisku pomoc  
Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za  
Izbjeglice i Raseljena lica.*

**KONTAKT INFORMACIJA:**  
**riht@uscridc.org**  
**U.S. Committee for Refugees and  
Immigrants**  
**1717 Massachusetts Ave., NW**  
**Suite 200**  
**Washington, DC 20036**  
**Telefon: 202 • 347 • 3507**  
**Fax: 202 • 347 • 7177**  
**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**



**Ako želite dug život  
Odmah prestanite  
pušiti** (Smoking-Bosnian)



**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**  
*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911*

## NEGATIVNI EFFEKTI PUŠENJA

Pušenje uzrokuje rak plu a. Dim cigarete sadrži preko 4.800 hemikalija, od kojih 69; ve je utvr eno; uzrokuje rak. Smoking causes lung cancer. Dodatno, pušenje ugrožava svaki organ i sistem u našem organizmu. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da svakih 6.5 secondi neko umre od pušenja.

Ameri ki glavni hirurg izvještava da pušenje može uzrokovati slijede e zdravstvene probleme

- Suženje stoma ne arterije
- Abdominal aortic aneurysm
- Hroni nu leukemiju (myeloid leukemia)
- Acute myeloid leukemia
- Kataraktu
- Cataract
- Rak grli a materice
- Cervical cancer
- Rak bubrega
- Rak pankreasa
- Upalu plu a
- Pneumonia
- Parodontozu (bolest zubnih desni)
- Rak stopmaka
- Rak mokra ne bešike
- Rak jednjaka
- Rak glasnih žica
- Rak plu a
- Rak usta
- Rak grla
- Hroni no bolest plu a
- Bolest srca I krvnih sudova
- Probleme plodnosti kao što je smanjena
- mogu nost oplodnje
- I znenadnu smrt dojen adi

## CIJENA PUŠENJA

U 2006. Prosje na cijena kutije cigareta u Americi je bila \$4.35. Osoba koja puši jednu kutiju dnevno po toj cijenu bi potrošila \$1600 godišnje samo za cigarette. Ista osoba bi potrošila \$32.000 za dvadeset godina. Svake godine Sjedinjene ameri ke države potroše \$167 biliona dolara na zdravstvene troškove. Every year, smoking costs the United States \$167 billion in health care costs.

## MATERINSKO PUŠENJE

Istraživanja su dokazala da pušenje otežava za e e kod žena. Žene koje puše prije trudno e e imati više problema tokom trudno e nego žene koje ne puše. Djeca majki koje puše tokom trudno e su eš e ro ena sa malom tjelesnom težinom (broj jedan uzrok smrti beba u Sjedinjenim Državama), mrtvoro ena ili umru neposredno pslije ro enja.

## PUŠENJE IZ DRUGE RUKE

Pušenje iz druge ruke ; poznato isto kao pasivno pušenje: je dim koji izdiše puša , i dim od zapaljene cigarete, cigare ili lule. je isto tako opasno. Svake godine u Sjedinjenim Ameri kim Državama pasivno pušenje uzrokuje 3000 smrtnih slu ajeva od raka plu a.i drugih 35.000 smrtnih slu ajeva od drugih bolesti. Pasivno pušenje iritira o i, nos i grlo. Može irritirati plu a i izazvati kašalj. Posebno je opasno za djecu. Djeca izložena pasivnom pušenju

- Imaju eš e upale ušiju

• Mnogo više oboljevaju od bronhitisa, upale plu a i drugih bolesti disajnih organa

- Mnogo eš e dobiju astmu, imaju eš e napade asme i mnogo teže

## Prednosti prestanka pušenja

U roku od dvadeset minuta poslije popušene zadnje cigarette, organizam puša a prolazi kroz niz promjena

## Dvadeset etiri sata po restanku pušenja:

- Umanjene su šanse dobivanja sr anog udara

Izme u dvije nedjelje i dva mjeseca poslije prestanka pušenja

- cirkulacija se poboljša
- Lakše se kre ete
- Poboljša se funkcija plu a

Izme u mjesec i devet mjeseci poslije prestanka pušenja:

- Smanjuje se kašljanje, upale sinusne, zamor i zadihanost (gubljenje daha)

## Godinu dana poslije prestanka pušenja:

- na pola je umanjena opasnost od sr anog udara

**Žene:** Neke žene mogu imati neuredan Pap test, koji je uradjen tokom godišnjeg zdravstvenog pregleda. Kako je mogu e da se spolne bradavice pojave na grli u maternice, važno je da žene idu redovno na zdravstvene preglede.

#### Lije enje:

Ne postoji lijek za HPV infekciju. Spolne bradavice mogu biti uklonjene od strane doktora ili mogu same od sebe nestati, ili, HPV može ostati i postati opasan. Vrlo je važno da idete na godišnje preglede i da kontrolirate svoje zdravlje.

#### Sprije avanje:

HPV, kao i ostale spolno prenosive bolesti, se može sprije iti tako što ne ete imati seks ili tako što ete imati seks sa nekim tko nije zaražen i tko ima seks samo sa vama. Kondomi ne sprije avaju širenje HPV..

#### SIFILIS

Sifilis je seksualno prenosiva bolest koju uzrokuje bakterija. Sifilis se prenosi sa osobe na osobu kroz direktni kontakt sa sifilis ranom.

#### Znakovi/Simptomi:

Sifilis ima mnogo znakova i simptoma koji esto sli e drugoj bolesti. Sifilis ima tri faze.

Faza 1: Prvi znaci sifilisa se ina e pojave izmedju 10 i 90 dana od zaraze. Sifilis uzrokuje ranu. Ako se ne lijeci, Sifilis e se pogoršati.

Faza 2: Bolest uzrokuje osip na jednom ili na više dijelova tijela. Osip ne svrbi. Ako se ne lije i, bolest se pogorša.

Kasna faza: Vanjski simptomi nestanu, ali

zaražena osoba po inje doživljavati gubitak osjecaja, smanjivanje mentalne sposobnosti, ili nesposobnost micanja nekih dijelova tijela. Ako se ne lijeci, sifilis može uzrokovati smrt.

#### Lije enje:

U ranim fazama, Sifilis se lako izlje i. Ne postoje lijekovi koje možete kupiti u apoteci ili neki ku ni lijek koji e uništiti bakteriju koja uzrokuje Sifilis, ali ljekar može propisati lijek koji e izlje iti Sifilis u ranim fazama. Lije enje e izlje iti bolest, ali ne e popraviti štetu koju je bolest napravila.

#### Sprije avanje:

Sifilis se može sprije iti. Kao i ostale spolno prenosive bolesti, Sifilis se može sprije iti tako što ne ete imati seks ili tako sto ete imati seks sa nekim tko nije zaražen i tko ima seks samo sa vama. Kondomi ne sprije avaju širenje Sifilisa.

#### Za zdravstvene informacije na internetu, pogledajte:

Body Health Resources Corporation  
[www.thebody.com](http://www.thebody.com)

American Social Health Association  
[www.iwannknow.org](http://www.iwannknow.org)  
and [www.ashastd.org](http://www.ashastd.org)

The Centers for Disease Control National Prevention Information Network  
[www.cdcnpin.org](http://www.cdcnpin.org)

#### Za zdravstvene informacije putem telefona:

1-800-227-8922

CDC National STD Hotline

24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

1-800-342-AIDS (1-800-342-2437)

CDC National AIDS Hotline

24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

1-800-994-9662

National Women's Health Information Center

U.S. Department of Health  
and Human Services

*Informacije za ovu brošuru su adaptirane iz materijala koje su razvili:*

*The Centers for Disease Control and Prevention  
(CDC)*

*Body Health Resources Corporation*

*The American Social Health Association*

Ova brosura je napravljena uz finansisku pomoć  
Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije  
za Izbjeglice i Raseljena lica.



**Šta bi statko trebao  
da zna o seksualno  
prenosivim bolestima  
(STDs) (STDs-Bosnian)**



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)  
Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911

**CONTACT INFORMATION:**  
[riht@uscridc.org](mailto:riht@uscridc.org)  
**U.S. Committee for Refugees and  
Immigrants**  
**1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200**  
**Washington, DC 20036**  
**Phone: 202 • 347 • 3507**  
**Fax: 202 • 347 • 7177**  
[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

## **KLAMIDIJA**

Klamidija je izlje iva, spolno prenosiva bolest(STD). Klamidija se može prenijeti sa jedne osobe na drugu tokom direktnog seksualnog odnosa. Klamidija se također može prenijeti sa zaražene majke na bebu tokom prirodnog porodjaja. Infekcije gonorejom mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Gonoreja može dovesti do nepolodnosti isto kao Klamidija, ako se ne lije.

### **Znakovi/Simptomi:**

Žene: Vecina žena nema simptome. Ako su prisutni, simptomi su blagi.

Muškarci: Muskari nemaju simptome. Ako su simptomi prisutni, uobičajeno su blagi.

Neki muškarci mogu imati iscjadak iz penisa (muški spolni organ).

### **Lijecenje:**

Klamidija se može lijeiti sa antibioticima. Sve seksualne partnere zaražene osobe bi trebalo da tretira ljekar.

### **Sprjecavanje:**

- Uzdržavanje od seksa (nemati seks)
- Nemati seks sa zaraženom osobom
- Pravilno i konstantno koristiti gumene kondome (muške i ženske) i Zubne prepreke (zaštita kod oralnog seksa)

## **GONOREJA**

Gonoreja ili kapavac je izlje iva spolno prenosiva bolest. Gonoreja se prenosi tokom

direktnog seksualnog odnosa. Gonoreja takođe može prenijeti sa zaražene majke na bebu tokom prirodnog porodjaja. Infekcije gonorejom mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Gonoreja može dovesti do nepolodnosti isto kao Klamidija, ako se ne lije.

### **Znakovi/Simptomi:**

Žene: Većina žena nema simptome. Ako su prisutni, simptomi su blagi:

- Bol ili osjećaj pečenja tokom mokrenja
- Neobičan vaginalni iscjadak

Muškarci: Većina muškaraca nema simptome. Ako su simptomi prisutni, pojaviti se dva do pet dana nakon infekcije. Simptomi su:

- Osjećaj pečenja tokom mokrenja
- Bijeli, zeleni ili žuti kasti iscjadak iz penisa
- Kod nekih muškaraca, nateknuti i bolni testisi

### **Lije enje:**

Gonoreja se može lijeiti sa antibioticima.

### **Sprjecavanje:**

Uzdržavanje od seksa (apstinirati)

- Nemati seks sa zaraženom osobom
- Pravilno i konstantno koristiti lateks kondome (muške i ženske) i Zubne prepreke (zaštita kod oralnog seksa)

## **HERPES**

Herpes je seksualno prenosiva bolest koju uzrokuje virus herpes simplex. Može se pojaviti na ustima (oralni herpes ili groznica) ili na području spolnog organa (spolni herpes). Herpes se može prenijeti kroz direktni kontakt kože. Herpes je vrlo uobičajen; većina osoba ne zna da ga ima,

ili pogrešno protuma e simptome kao neku drugu zarazu. Ne postoji lijek za herpes.

### **Znakovi/Simptomi:**

- Tipični Herpes je mali grozd kvaržica koje vremenom okore i okrastave kao posjekotina.
- Osoba može imati znakove Herpesa sedmicama, mjesecima ili godinama nakon infekcije.
- Dosta ljudi nemaju simptome ili imaju vrlo blage simptome, koji se pogrešno protuma e kao druga bolest.

### **Lije enje:**

Nema lijeka za Herpes. Ne postoji tretman koji može sprjечiti Herpes.

### **Sprjecavanje:**

Suzdržavanje od seksa (apstinencija) je uvijek preporučljivo. Međutim, čak i one osobe koje nisu seksualno aktivne mogu biti nosioci virusa herpes simplex i mogu ga prenijeti na druge

## **HIV/AIDS**

HIV (Virus opadanja sposobnosti odbrambenog sistema organizma) je virus koji uzrokuje SIDU (Sindrom stečenog imunološkog deficit-a). HIV je bolest koja se prenosi kontaktom sa krvi, sjemenom, vaginalnom sluzi ili mljekom iz dojki zaražene osobe. HIV se lako može sprjечiti. Osobe bez simptoma ili znakova bolesti mogu prenijeti HIV na druge.

### **Znakovi/Simptomi:**

- Većina osoba sa HPV nemaju simptome.
- U nekim slučajevima, HPV uzrokuje spolne bradavice. Spolne bradavice su mesnata, mekana, vlažna nateknu i uobičajeno u području spolnog organa.

- Jedini način da se sazna zasigurno da li netko ima HIV je da bude testiran na HIV.

### **Lije enje:**

Ne postoji lijek za HIV ali postoji lijek enje. Sa pravilnom zdravstvenom njegom, lijekovima i ishranom, osoba sa HIV može živjeti dug i zdrav život. Trudnice sa HIV bi trebale dobiti pred porodnjom njegu i lijek enje da bi se sprječilo širenje HIV na njihove bebe.

### **Sprjecavanje:**

HIV se može sprjечiti. Sprjecite HIV tako što cete se:

- Uzdržavanje od seksa (apstinirati)
- Nemati seks sa zaraženom osobom
- Pravilno i konstantno koristiti lateks kondome (muške i ženske) i Zubne prepreke (zaštita kod oralnog seksa)

## **HPV (HUMANI PAPILOMA VIRUS) ILI spolne bradavice**

HPV je grupa virusa koje se mogu prenijeti sa jedne osobe na drugu tokom seksa. HPV može dovesti do raka grli a maternice, što može biti po život opasna bolest. HPV može uzrokovati spolne bradavice. Spolne bradavice se mogu naći na grli u maternice, u području vanjskog dijela spolnog organa, u vagini, rektumu ili penisu.

### **Znakovi/Simptomi:**

- Većina osoba sa HPV nemaju simptome.
- U nekim slučajevima, HPV uzrokuje spolne bradavice. Spolne bradavice su mesnata, mekana, vlažna nateknu i uobičajeno u području spolnog organa.

Bradavice se takođe mogu pojaviti na mošnicama, preponama ili na bedrima.

## KAKO SE TB LIJE?

TB (tuberkuloza) se može izlje ići! Lije enje je dugotrajno. Pacijenti sa TB moraju uzimati nekoliko lijekova u periodu od 6 do 12 mjeseci da bi se izlje ili od TB. Osoba oboljela od TB može se osjeati bolje prije nego što je propisano lije enje završeno, ali je za potpuno izlje enje od TB neophodno da se propisani lijekovi nastave uzimati do kraja. Ako osoba koja ima TB prestane uzimati lijekove prije nego što je lije enje završeno, on ili ona se mogu ponovo razboljeti.

Ako mislite da ste bili blizu nekoga ko ima TB bolest, vi morate posjetiti svog doctora ili nadležni odjel za zdravlje da bi vas testirali na TB.

## Za zdravstvene informacije na internetu, pogledajte:

The Centers for Disease Control and Prevention  
[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

The U.S. Department of Health and Human Services  
[www.ommrc.gov](http://www.ommrc.gov)

• • •

*Informacije koristene i ovoj brosuru su adaptirane iz materijala objavljenih od strane:*

*The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*


*The U.S. Department of Health and Human Services*

*The Directors of Health Promotion and Education (DHPE)*

*Finansijsku podršku za ovu brošuru obezbijedilo je Ministarstvo za zdravlje i socijalnu skrb - Ured za preseljenje izbjeglica.*

### KONTAKT INFORMACIJA:

**riht@uscrdc.org**  
**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**  
**1717 Massachusetts Ave., NW**  
**Suite 200**  
**Washington, DC 20036**  
**Telefon: 202 • 347 • 3507**  
**Fax: 202 • 347 • 7177**  
**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**



## ŠTA JE TB?

(TB-Bosnian)



**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**  
*Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
 Upholding Freedom since 1911*

## **STA JE TUBERKULOZA?**

TUBERKULOZA, ili "TB" je zarazna bolest koju uzrokuju klice koje se prenose zrakom sa jedne osobe na drugu. Osoba oboljela od TB može umrijeti ako se ne lije i sa odre enim lijekovima.

## **KAKO SE TB PRENOSI?**

TB klice dolaze u zrak (vazduh) kada osoba sa TB kašlje, kiše, pljuje ili se smije. Otale osobe, koje udišu vazduh (zrak) sa TB klicama, se mogu zaraziti.



## **TKO DOBIJE TB?**

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da je skoro šest biliona ljudi širom svijeta zaraženo (inficrano) bakterijom koja uzrokuje TB. Svake godine skoro dva miliona ljudi širom svijeta umre od TB. Ljudi koji dolaze u svakodnenvi kontakt ,sa osobama koje imaju TB su pod rizikom da dobiju infekciju, a to su: školski drugovi, radne kolege, lanovi porodice (obitelji) ili lanovi istog doma instva.

## **KAKVA JE RAZLIKA IZMEĐU LATENTNE (SAKRIVENE) TB I AKTIVNE TB BOLESTI?**

Osobe sa latentnom TB imaju bakteriju koja uzrokuje TB u njihovim tijelima , ali bakterija nije aktivna i osobe nisu bolesne. Osobe sa latentnom TB ne mogu prenijeti TB na druge osobe ali mogu razviti aktivnu TB u budunosti. Osobe sa aktivnom TB imaju TB bolest., što zna i da bakterija koja uzrokuje TB se aktivno množi i uništava tkivo u tijelu. Osobe oboljele od TB imaju simptome (znakove ) tuberkuloze i mogu prenijeti bolest na druge, posebno osobe koje vi aju svakodnevno kao što su: školski drugovi, radne kolege i lanovi obitelji (porodice).

## **TB OTPORNA NA LIJEKOVE**

Ako netko sa TB ne uzima lijekove pravilno, ili ako osoba prestane uzimati lijekove ranije nego što je propisano klica koja uzrokuje TB može postati otporna na taj lijek. To zna i da lijek ne će više djelovati i ta osoba će morati uzimati drugi lijek, vjerovatno jači i duže vremena nego što je bilo potrebno da se završi prvobitno lijekanje. Prema tome TB otporna na lijekove se teže lijek i lijek je skuplje.

## KOJI SU ZNACI NEDOVOLJNO RAZVIJENOG DJETETA?

- Nedostatak fizičkog rasta
- Pothranjenost
- Slabe kosti
- Loš vid
- Ćudljivost
- Mala težina
- Gubitak sluha

## S KIM TREBATE RAZGOVARATI AKO VAM SE BEBA NE RAZVIJA DOBRO?

Ako ste zabrinuti za rast i razvoj svog djeteta razgovarajte s bebinim doktorom. Pobrinite se da vodite djete na sve rutinske kontrole i vakcinacije.

Za više informacija o razvoju djeteta na internetu, pogledajte:

[www.cdc.gov/ncbddd/autism/ActEarly](http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/ActEarly)

[www.nidcd.gov/health/voice/speechandlanguage](http://www.nidcd.gov/health/voice/speechandlanguage)

• • •

Ova brošura je napravljena uz pomoć informacija i resursa sljedećih agencija:

National Center for Birth Defects and Developmental Disabilities

Centers for Disease Control

Ova brošura je finansirana iz fondova Department of Health and Human Services Office of Refugee Resettlement (Ureda za naseljavanje izbjeglica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb).

### KONTAKT INFORMACIJE:

riht@uscrdc.org  
U.S. Committee for Refugees and Immigrants  
1717 Massachusetts Ave., NW  
Suite 200  
Washington, DC 20036  
Telefon: 202 • 347 • 3507  
Faks: 202 • 347 • 7177  
[www.refugees.org](http://www.refugees.org)



## Praćenje rasta djeteta

(Razdoblje razvoja)

## Watching Your Child Grow

(Development Milestones)

(Bosnian)



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911

## PRAĆENJE RASTA DJETETA

Prve godine života su važan period za fizički, emocionalni i društveni rast djeteta. To se naziva razvoj djeteta. Postoje različiti stupnjevi razvoja djeteta koje roditelji mogu pratiti da vide da li njihovo dijete raste kako treba. U Americi roditeljima se savjetuje da stalno prate razvoj mozga bebe, oči, uši i udove za bilo kakve abnormalne znake.

## ŠTA TREBAM PRIMIJETITI KOD SVOG DJETETA?

Djeca se različito razvijaju u svojim fazama rasta. Svako dijete raste svojim tempom i vaše dijete može dostići ove stupnjeve prije ili poslije druge djece iste starosti. Ova brošura predstavlja jednostavan vodič koji će vam pomoći da razumijete razvoj svog djeteta, te šta da pitate doktora ako vas nešto brine. Evo nekih znakova koje roditelji trebaju pratiti dok njihovo dijete raste.

## RAST I RAZVOJ SA SEDAM MJESECI

Do kraja sedmog mjeseca, mnoga zdrava djeca mogu:

- okrenuti glavu kada ih neko zovne imenom,
- nasmijati se nazad osobi koja im se smije,

- uzvratiti na zvuk zvukom,
- uživati u društvenoj igri,
- držati male igračke i
- pratiti predmete i svjetlo koje im se kreće u blizini očiju.

## RAST I RAZVOJ SA GODINU DANA

### (12 MJESECI)

Zdrava djeca od godinu dana mogu:

- koristiti jednostavne geste (mahati pa-pa)
- praviti jednostavne zvukove,
- imitirati pokrete dok se igraju (pljeskati) i
- reagovati kada im se kaže "ne".

## RAST I RAZVOJ SA GODINU I PO

Zdrava djeca od godinu i po mogu:

- igrati se jednostavnih igri pretvaranja (pričati na telefon igračku),



- pokazati na interesantne predmete,
- pogledati u predmet na koji pokažete i kažete "vidi" i
- sama koristiti nekoliko riječi.

## RAST I RAZVOJ SA DVije GODINE

Zdrava djeca s dvije godine mogu:

- praviti rečenice s dvije riječi,
- slijediti jednostavne upute,
- pokazati interesovanje za drugu djecu i
- pokazati predmet ili sliku kad im tražite.

## RAST I RAZVOJ SA TRI GODINE

Zdrava djeca s tri godine mogu:

- ljubiti i grliti drugu djecu,
- praviti rečenice s dvije riječi,
- imitirati odrasle i drugove i
- igrati se iluzorno s lutkama, životinjama i ljudima.

## RAST I RAZVOJ SA ČETIRI GODINE

Zdrava djeca s četiri godine mogu:

- praviti rečenice s pet do šest riječi,
- pratiti upute sačinjene od tri koraka (Obuci se. Počešljaj se. Operi zube i umij se) i
- surađivati s drugom djecom.

- Jesti puno vo a i povr a
  - Izbjegavati pušenje, alcohol i drogu
  - Budite aktivni; umjereno vježbanje je dobro za vas i vašu bebu
  - Izbjegavajte kofein (kafa, soda i aj)
  - Izbjegavajte kemikalije (kao što su sprej za insekte ili teku ine za iš enje)
  - Idite na asove za trudnice
  - Uzimajte multivitamine sa specijalnim B2 kompleksom
- • •

**Za vise informacija o zdravlju zena molimo nazovite:**

National Women's Health Information Center (NWHIC) na 1-800-994-9662 ili Planned Parenthood Federation of America  
1-800-230-7526.

**Za vise informacija o pregledima za zene, vidite:**

The Centers for Disease Control and Prevention  
[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

The U.S. Department of Health and Human Services  
[www.womenshealth.gov](http://www.womenshealth.gov)

The U.S. Department of Health and Human Services Office of Minority Health  
[www.omhrc.gov](http://www.omhrc.gov)

**Za listu svih klinika u vasem području gdje mozete dobiti besplatne i po nizim cijenama Pap testove i mamograme, pogledajte:**

The Centers for Disease Control and Prevention  
[www.cdc.gov/cancer](http://www.cdc.gov/cancer)

Planned Parenthood Federation of America  
[www.plannedparenthood.org](http://www.plannedparenthood.org)

• • •

*Iformacije za ovu brošuru su adaptirane iz materijala koje su razvili:*

*The Office of Women's Health and Office of Minority Health at the U.S. Department of Health and Human Services*

*The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*

*The National Cancer Institute*

*Ova brošura je napravljena uz finansisku pomoć Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za Izbjeglice i Raseljena lica.*

**KONTAKT INFORMACIJA:**  
**[riht@uscridc.org](mailto:riht@uscridc.org)**  
**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**  
**1717 Massachusetts Ave., NW**  
**Suite 200**  
**Washington, DC 20036**  
**Telefon: 202 • 347 • 3507**  
**Fax: 202 • 347 • 7177**  
**[www.refugees.org](http://www.refugees.org)**



Photo credit: Rose McNulty

## Rutinski pregledi za žene

(Women's Medical Exams-Bosnian)



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911

## PAP TEST

Pap test , tako er zvani pap smer, je rutinski zdravstveni pregled pri kojem ljekar ili medicinska sestra, koriste i malu etkicu, uzmju uzorak stanica (elija) grli a materice.

Ovaj jednostavni test pomaže pri dijagnozi, po život opasnog, raka grli a matrice.

Sve žene starije od 18 godina bi trebalo da imaju pap test jednom godišnje, a ako je žena postala seksualno aktivna prije navršenih 18 godina , onda bi trebalo da ima i ranije.

Tokom godišnjeg Pap testa , od vas e zahtjevati da skinete odje u sa donjeg dijela tijela i da legnete na le a sa podignutim nogama. Ljekar ili medicinska sestra e sjesti izmedju vaših nogu sa svjetiljkom i zdravstvenim priborom.

Imate pravo da tražite da imate još jednu medicinsku sestruprisutnu tokom pregleda. Ljekar ili medicinska sestra e pregledati vaše spolno podru je, opipati iznutra i izvršiti pap test. Ovo je potrebnoda bi se ustanovilo da su vaša vagina i grli materice zdravi.

Da bi rezultati testa bili ta ni, tri dana prije testa ne biste trebalo:

- Ispirati unutrašnjost vagine\*

\*Vecina doktora predlazu da zene u potpunosti izbjegavaju ispiranje grlica maternice. Zensko tijelo se samo cisti, tako da ispiranje moze uzrokovati infekcije. Ispiranje moze takodjer povecati rizik seksualno prenosivih zaraza. Ispiranje NE sprecava trudnoci.

- Koristiti tampone
- Koristiti vaginalne kreme , umetke ili lijekove
- Koristiti vaginalne dezodoranse ili praškove
- Imati seks

## PREGLED DOJKI

Kvržice u ženskim dojkama mogu biti znak ozbiljne i po život opasne bolesti. Ljekar ili medicinska sestra trebalo bi da preglrdaju dojke žene svake godine kada rade godišnji pregled. Medicinsko osoblje e pregledati ženine dojke da provjere da li postoje kvržice, jamice, iscjadak iz bradavice ili crvenilo.

Svka žena bi tako er trebalo da pregleda svoje dojke ; da vidi da li postoje kvržice,jamice,iscjadak iz bradavica ili druge promjene; svaki mjesec. Neke kvržice su normalne, ali je najbolje da doktor ili medicinska sestra pregleda svaku novu kvržicu koja raste u vašim grudima.

## MAMOGRAMI


Mamogram je rendgensko slikanje dojki, koje se koristi da bi se provjerilo da li imate rak. Žene preko 40 godina starosti bi trebalo vršiti snimanje svake ili svake druge godine.

Tokom snimanja (mamograma ), medicinsko osoblje stavi vaše dojke izme u dvije plo e. Mašina se onda zatvori da bi se dobila jasna slika vaših dojki. Možda ete osjetiti male nelagodnosti

ali procedura je veoma kratka. Pregledi dojki i mamogrami su veoma bitni za rano otkrivanje raka dojki.

## NJEGA PRIJE ROĐENJA

Njega prije ro enja je zdravstvena njega koju vi i vaša beba dobivate dok ste trudni. Njega u trudno i je veoma važna jer vam pomaže da rodite zdravu bebu. Saka trudnica bi trebalo da dobije ranu i redovnu njegu prije poro aja i da se pridržava savjeta ljekara tokom trudno e kao što su:



Ako i jedan od ovih simptoma je veoma izražen trebalo bi da oosjetite doctora

Ako i jedan od ovih simptoma izgleda ozbiljan, trebali biste razgovarati o tome sa vasim ljekarom.

Kada bi rebalo da potražite medicinsku pomoć\_

Trebalo bi da potražite lije nicku pomoć ako:

- Ako nastupe iznenadne pronjene u vašem mjesecu nom ciklusu a da nisu uzrokovane stresom, bolešnjicom ili promjenom kilaže (povećanje / smanjenje)
- Ako su vam veoma obilna menstrualna krvarenja i traju duže nego sedam dana
- Ako krvarite između redovnih mensruacija
- Nepodnošljiv bol u stomaku koji traje duže od dva dana
- Kada sumjate da ste zatrudnili
- Kada vam je vaginalni isjedak žuet, zelene ili sive boje, gust, bijel i kremast, pjenast ili ima jak neugodan miris

• • •

### Za više informacija, pogledajte:

[www.womenshealth.gov](http://www.womenshealth.gov)

[www.4women.gov](http://www.4women.gov)

[www.omh.gov](http://www.omh.gov)

[www.girlshealth.gov](http://www.girlshealth.gov)

[www.youngwomenshealth.org](http://www.youngwomenshealth.org)

[www.girlhealth.org](http://www.girlhealth.org)

• • •

National Women's Health Center

1-800-994-9662

The U.S. Department of Health and Human Services

CDC National STD Hotline

1-800-227-8922

24 sati dnevno, 7 dana u sedmici

CDC National AIDS Hotline

1-800-342-AIDS (1-800-342-2437)

24 sati dnevno, 7 dana u sedmici

*Informacije za ovu brošuru su adaptirane iz materijala koje su razvili:*

*The American Academy of Pediatrics: Puberty Information for Boys and Girls*

*The U.S. Department of Health and Human Services Office of Women's Health Advocates for Youth*

### KONTAKT INFORMACIJA:

[riht@uscrdc.org](mailto:riht@uscrdc.org)

**U.S. Committee for Refugees and Immigrants**

**1717 Massachusetts Ave., NW**

**Suite 200**

**Washington, DC 20036**

**Telefon: 202 • 347 • 3507**

**Fax: 202 • 347 • 7177**

[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

Ova brošura je napravljena uz finansijsku pomoć  
Odjela za Zdravlje i Socialne usluge Kancelarije za  
Izbjeglice i Raseljena lica.



Photo credit: Rose McNulty

## Šta bi svaka žena trebalo da zna o svom tijelu

(Menstrual Cycle-Bosnian)



[www.refugees.org](http://www.refugees.org)

Protecting Refugees, Serving Immigrants,  
Upholding Freedom since 1911

## PUBERTET

Pubertet je kada se tijelo mijenja od tijela dijeteta u tijelo odrasle osobe. Pubertet se inace dogadja kod djevojcica i djecaka izmedju 9 i 13 godina starosti. Tokom puberteta, kod djevojcica se pocinju razvijati grudi; kukovi im se rasire, i pocnu im rasti dlake u podrucju spolnog organa (izmedju noga), ispod pazuha, i na nogama. Tokom ovog vremena, djevojcice pocnu dobijati menstrualni ciklus (inace zvana menstruacija).Ove promjene su normalne i zdrave.

## MJESE NI CIKLUS

Ve ina djevoj ica dobije prvu menstruaciju ili zapo ne svoj mjesecni ciklus izmedju 9 i16 godina starosti.

Tokom mjesec nog ciklusa (menstruacije) ti možeš plivati, tr ati i raditisve druge normalne fizi ke aktivnosti. Šta više fizi ke aktivnosti su poželjne i mogu ti pomo i da olakšaš nelagodnosti koje se ponekad mogu pojavit tokom menstruacije.

## ŠTA JE MENSTRUACIJA?

Kada djevoj ice zapo nu njihove mjesec ni ciklus njihovi jajnici proizvedu jednu jajnu eliju svaki mjesec.

Ako muška spolna elija (spermatozoid) do e u dodir sa jajnom elijom on e oplodi tu jajnu eliju. Oplodjena jajna elija e se razviti u bebu u unutrašnjosti materice. Svaki mjesec žensko tijelo se pripremi da nosi oplo enu jajnu eliju formiraju i debeli sloj tkiva i krvnih elija unutar materice. Ako proizvedena jajna elija nije oplo ena materica izbac i napolje formirano tkivo i krv u obliku menstruacije.

## KOLIKO DUGO MJESE NI CIKLUS TRAJE?

Kod ve ina mjesec ni ciklus traje od 3 do sedam dana. Menstruacije se pojavljuju redovno u razmaku izme u tri di pet nedjelja.. Mlada

žena (djevojka) možda ne e imati redovan ciklus kad tek u e u pubertet, ali nakon nekog vremena tijelo ce se naviknuti i mensruacija e se pojavljivati u redovnim razmacima.

## KAKO SE BRINETE ZA SEBE TOKOM MENSTRUACIJE?

Tokom menstruacije trebalo bi koristiti neku vrstu higijenskog uloška ili tampon da bi ste zaštitili vašu odje u od menstrualne teku ine (krvi). Da li ete koristiti higijenski uložak ili tampon je stvar vašeg izbora. Preporu ljivo je da izbjegavate mirišljave proizvode jer oni mogu uzrokovati ili pove ati mogu nost infekcije.

Higijenski ulošci se nose unutar vašeg donjeg rublja (ga ica).Oni su samoljepljivi. Higijenske loške bi trebalo mijenjati esto da bi se sprije ilo curenje , neugodan osje aj i miris. Higijenske uloške bi trebalo mijenjati svaki put kad idete u WC , a naro ito tokom toplog vremena.

Tamponi se nose unutar vagine.

Kao higijenski ulošci tamponi bi se trebalo mijenjati est, najmanje svakih etiri do šest sati.

Like sanitary pads, tampons should be changed often, at least every 4 to 6 hours.

Žensko tijelo ima prirodni system iš enjašto zna i da ne bi trebal da ispirate unutrašnjost vagine ili da koristite umetke da bi pmogli pri iš enju tokom i poslije menstruacije. U stvari ovakve aktivnosti mogu biti veoma štetne i uzrokovati infekcije i pove ati rizik da se razbolite.

The female body has a natural internal cleansing system, that means you should not douche or use inserts to "help clean" inside

after your period. In fact, this practice can be harmful as they may increase infections and increase your risk of disease.

## ŠTA SE DOGAĐA TOKOM MENSTRUACIJE?

Svak žena je druga ija Neke žene imaju veoma obilne menstruacije neke ne. Sve je to normalno. Važno je znati da tokom menstruacije ne ete iskrvariti previše.Izgubit ete samo ldo 3 "ounces "(30do 90 ml) teku ine tokom mjesec nog ciklusaU slu aju da je vaša menstruacija veoma obilna onda bi trebalo da razgovarate o tome sa svojim ljekarom.

Neke žene dožive nelagodnosti prije, tokom ili poslije menstruacije. Uobi ajene nelagodnosti uklju uju;

- Osje aj nateknutosti
- Umor
- Glavobolja
- Bolove u ledjima
- Promjene raspoloženja
- Bolne grudi

